वर्स 7 ◆ अंक 21 ◆ पानां 8 ◆ मोल ₹ 3.00 / पणजी / मडगांव / गोंय
REGD NO. G-2/RNP/GOA/28/2017-19 ◆ RNI: GOAKON/2016/69208 Facebook.com/Bhaangarbhuin @Bhaangarbhuin instagram.com/ Bhaangarbhuin epaper.thegoan.net
शुक्रार, 8 जुलय 2022

लोकभाशेंत लोकांचो आवाज

भांगरभूंय

धोक्या आदींच सायरन, लोकां मर्दीं भिरांत ›› 2

इंग्लंडांत कोहलीचो फुडार थारुये ›› 8

सोमार मेरेन उटंगार, रेड अलर्ट जारी

तिळारी धरण 'ओव्हरफ्लो', शाळांक सुटी

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांत शुक्राराच्यान उटंगाराचो पावस पडटलो, असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तावन 'रेड अलर्ट' जारी केला. ताका लागून शिक्षण खात्यान राज्यांतल्या यत्ता आठवे मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शुक्रार आनी शेनवार अशें दोन दीस सुटी जाहीर केल्या. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी ते विशींचें परिपत्रक जारी केलां.

फाटल्या सोमारा आनी मंगळारा उटंगाराच्या पावसान पुराय राज्याक झोडून काडटले. ते उपरांत दोन दीस पावसान कांय प्रमाणांत विसव घेतलो. पूण शुक्राराच्यान परतून उटंगाराच्या पावसाक सुरवात जातली, असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान न्हंयाचे आशिकुशीच्या गांवांतल्या नागरिकांनी सादूर रावचें, अशी शिटकावणीय दिल्या.

उटंगाराच्या पावसान विद्यार्थ्यांचे हाल जावचे न्हय, हे खातीर यत्ता आठवी मेरेनच्या वर्गांक शुक्रार आनी शेनवार अशें दोन दीस सुटी जाहीर केल्या. पावसाचो अदमास पळोवन णवी ते बारावी मेरेनचे वर्ग सुरू दवरपाचे यत्न आसतले, अशें शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी परिपत्रकांत म्हणलां.

सध्या गोंया सयत देशांतल्या विवीध राज्यांनी फाटल्या कांय दिसा पसून उटंगाराचो पावस पडटा. ताका लागून कांय राज्य सरकारांनी चार दिसां पयलीच शाळांक सुटी जाहीर केल्ली. हे फाटभुंयेर गोंय सरकारुय सुटी दिवपाचो निर्णय घेतले, अशें पालकांक दिसताले. पूण परिस्थितीचो अदमास घेवन शाळां विशीं निर्णय घेतले, अशें शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी सांगिल्लें.

बिरेस्तारा हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केले उपरांत तांणी बेगोबेग दोन दिसांच्या सुटयेचें परिपत्रक काडलें. मजगतीं, मॉन्सून गोंयांत दाखल जाले पसून राज्यभर पावस सुरू आशिल्लो. पूण सोमारा सकाळच्यान पावसान चडूच नेट धरलो.

सोमार आनी मंगळारच्या 24 वरांत राज्यांत वट्ट 6.14 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हो पावस फाटल्या पांच वर्सांतल्या 24 वरांतलो पावसा परस सगल्यांत चड पावस म्हूण नोंद जाली. सेगीत दोन दीस उटंगार कायम उरिल्ल्यान राजधानी पणजे सयत राज्यांतल्या सगल्याच शारांतल्या भितरल्या, मुखेल रस्त्यांचेर उदक सांचलें. जायत्या घरांचेर पाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. तशेंच वाहनांचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां.

चोर्ला, अनमोड घांटांत पालसण कोसळून येरादारीक आडखळ जाली. कुशावती, दुदसागर ह्या न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान आशिकुशीच्या जायत्या घरांनी उदक घुसून लोकांक त्रास जाले. शेती-बागायतींचेय लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयलां.

मदींच दोन दीस पावसान विसव घेतिल्ल्यान रस्ते येरादारी खातीर सुरू जाले. पूण शुक्रारा हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केल्ल्यान परतून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा.

बिरेस्तारा सकाळीं 8.30 मेरेन पडिल्लो पावस (इंचांत)

- म्हापशें : 49.09
- पेडणें : 59.58
- फोंडें : 50.97
- पणजी : 47.78
- पोरणें गोंय : 45.36
- सांखळी : 44.73
- वाळपय : 55.42
- काणकोण : 55.18
- दाबोळी : 46.89
- मडगांव : 45.49
- मुरगांव : 49.72
- केपें : 73.98
- सांगें : 52.68

राज्य हवामान विभागाच्यो सुचोवण्यो

- **फुडले चार दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. न्हंयांक हुंवार येवपाची स्थिती निर्माण जावये. दर्याच्या भरती ल्हारांकूय वेग येतलो. वीज, उदका पुरवण खंडीत जावप अशो घडणुको घडपाची शक्यताय आसा.**
- **शारांनी** सकयल्या वाठारांनी उदक सांचून ते आशिकुशीचीं घरां, दुकानांनी घुसपाक शकता.
- **रस्त्याचेर उदक सांचिल्ल्यान येरादारीची कोंयडी जावपाक शकता.**
- नागरिकांनी सादूर रावचे, गरज आसल्यारूच घरा भायर पडचें.

पणजे उटंगाराच्या पावसान रस्त्याचेर सांचिल्लें उदक. (नारायण पिसुर्लेंकार)

तिळ्यार

ब्रिटनचे प्रधानमंत्री बोरीस जॉन्सन हांचो राजिनामो

लंडन: ब्रिटनचे प्रधानमंत्री बोरीस जॉन्सन हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. जॉन्सन हांच्या सरकारांतल्यान बंडखोरी करून 40 परस चड मंत्र्यांनी राजिनामे दिल्यात. ताका लागून बोरीस जॉन्सन हांचेर प्रधानमंत्रीपदाचो राजिनामो दिवपाचो नामुश्की आयल्या. जे मेरेन नव्या प्रधानमंत्र्यांची घोशणा जायना, ते मेरेन जॉन्सन पदभार सांबाळटले. नव्या प्रधानमंत्रीपदा खातीर ऋषी सुनक हांचें नांव आघाडेर आसा. ऋषी सुनक मूळचे भारतीय आसून इन्फोसेसचे सह संस्थापक नारायण मुर्तींचे ते जावय आसात.

लालू प्रसाद हॉस्पिटलांत

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव हांच्या भुजाक आनी पांयाक दुखापत जाल्ल्यान तांकां दिल्लींतल्या एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. 6c\स्या तांचे तांचे कुडींत कसल्याच प्रकाराची हालचाल दिसूंक ना, अशें दोतोरांनी सांगलें. तांची भलायकी हुस्क्याची आसा.

तृणमूलच्या फुडाऱ्या सयत तिगांची हत्या

लखनौ: अस्तंत बंगालांतल्या दक्षीण 24 परगणा जिल्ह्यांत तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी स्वपन माझी आनी तांच्या दोन साथीदारांची गुळयो झाडून हत्या केल्या. पक्षाचे बसकेक वतना अनवळखी हल्लेखोरांनी तांच्या वाहनाचेर हल्लो करून स्वपन फुडारी हांचे सयत तांच्या दोगां साथीदारांची हत्या केली.

आसाम: उटंगाराच्या पावसान 186 जाणांक मरण

नवी दिल्ली: आसामांत फाटल्या कांय दिसां पसून पडपी उटंगाराच्या पावसान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. लोकजीण विस्कळीत जाल्या. न्हंयो, व्हाळांक हुंवार आयलां. लाखांनी लोकांची घरां उदकापोंदा गेल्यात. आतां मेरेन पावसान आनी पालसणां कोसळून वट्ट 186 नागरीकांक मरण आयलां. जायते जाण बेपत्ता आसात.

न्हंयांक हुंवार, दर्याचेर सांवार

न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान सुकी लांकडां व्हांवन पावलीं दर्यांत. मिरामार दर्यादेगेर दर्यांन भायर मारिल्लीं लांकडां आनी हेर कोयर. (नारायण पिसुर्लेंकार)

विधानसभा पावसाळी अधिवेशन 10 दिसांचें

पंचायत वेंचणुकांक लागून निर्णय, विरोधकांची टिका

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : राज्य विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 25 दिसां बदला 10 दिसांचें घेवपाचो निर्णय बिरेस्तारा जाल्ले कामकाज सल्लागार समितीचे (बीएसी) बसकेंत घेतलो. पंचायत वेंचणुकांक लागून अधिवेशनाचो काळ उणो करपाचो निर्णय सभापती रमेश तवडकार हांणी घेतला. पूण लोकांच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक आडनदर करपा खातीरूच सरकारान अधिवेशनाचो काळ उणो केला, असो आरोप करून विरोधी आमदारांनी सरकाराचेर टिका केल्या.

विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट ह्या काळांत घेवपाचे थारिल्लें. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी हे विशीं समन्स लेगीत जारी केल्लें. पूण पंचायत वेंचणुकांक मुजतवाड दिवपा खातीर सरकारान दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायरायिल्ल्यान वेंचणुको 10 ऑगस्टाकूच घेवच्यो पडटल्यो. ह्या वेंचणुकां खातीर मोट्या प्रमाणांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो वापर करचो पडटलो. अशें परिस्थितींत पंचायत वेंचणुको आनी अधिवेशन ह्यो दोनूय गजाली सरकारी कर्मचारी करपाक शकनात. ताका लागून अधिवेशनाचो काळ उणो करपाची मागणी आपूण सभापतीं कडेन केली. ते प्रमाण सभापतींनी 10 दिसांचें अधिवेशन घेवपाचें थारायलां, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

मजगतीं, 11 जुलयच्यान सुरू जावपी अधिवेशन त्या सप्तकांत पांच दीस आनी फुडल्या सप्तकांत पांच दीस अशें पद्दतीन घेतलें.

भाजपा कडल्यान लोकशायेची हत्या: गोवा फॉरवर्ड

अधिवेशनाचो काळ उणो करून राज्यांतल्या भाजप सरकारान परतून एकदा लोकशायेची हत्या केल्या. फुडल्या दोन म्हयन्यां खातीर लेखानुदान मंजूर करून अधिवेशन फुडें धुकलचें आनी उण्यांत उणे 25 दिसांचें घेवचें, अशी मागणी आमी केल्या. अधिवेशनाचो काळ उणो करतना सरकारान विरोधकांचें मत विचारांत घेवंक ना, अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय आनी आपाचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस हांणी केली.

अधिवेशन 25 दिसांचें आसप गरजेचें: लोबो

पंचायत वेंचणुकां खातीर आचारसंहिता लागना. अधिवेशनांत लोकांच्या प्रस्नांचेर चर्चा जाता. ताका लागून अधिवेशनाचो काळ उण्यांत उणो 25 दिसांचो आसपाक जाय आशिल्लो. पूण तशें जावंक ना. आतां डिसेंबरांत जावपी अधिवेशन 25 दिसांचें आसचें, अशी मागणी आपूण सभापती रमेश तवडकार हांचे कडेन केल्या. पूण तांणी तशी लेखी हमी दिवंक ना, अशें विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो हांणी सांगलें.

संपादकीय

आत्ममग्न सरकार, चिंतामग्न गोंयकार

तापमान

चडांत चड	28
उण्यांत उणें	26

शॅर बाजार

सेन्सेक्स	54,178.46
निफ्टी	16,132.90

भांगर-रुप्याचें मोल

भांगर (10 ग्राम) रु. 52,290
रुपे (एक कील) रु. 57,000

दावखूल

महेश दिवेकार



म्हाका दिसता राज्याचे उदरगतींत आमी कमी पडले. हो पुतळो अजून तयार जावंक ना.

उदका स्रोत खात्याचो पावस, न्हंया विशींचो डाटा हॅक

डाटा परतून दिवपाक केली खंडणीची मागणी

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

System HACKED

पणजी : गोंयच्या उदकास्रोत खात्याचो पावस आनी न्हंयां कडेन संबंदींत डाटा हॅक करून हॅकर्सांनी क्रिप्टो करन्सीची (खंडणी) मागणी केली. हे विशीं उदकास्रोत खात्यान पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव दाखल केला.

उदकास्रोत खात्याच्या हुंवार निरिक्षण विभागाचो सर्व्हर हॅक करून हॅकर्सांनी न्हंयो आनी पावसाच्या डाटाचेर ताबो मेळयलो. आनी तो डाटा परतून दिवपाक क्रिप्टो करन्सींत खंडणी दिवपाची मागणी केल्या. डाटा हॅक केल्ल्याचे कळटकूच राज्यभरांत खवदळ पडलो. उपरांत उदकास्रोत खात्यान हे विशीं सायबर पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली. पुलिसांनी अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव नोंद केला.

हुंवार निरिक्षण प्रणाली वरवीं गोंयांतल्या मुखेल न्हंयांचें निरिक्षण करतात. वट्ट 15 थळांचेर हे निरिक्षण जाता. हुंवार निरिक्षणा सयत पावसाची नोंद आनी हवामान मापकाचो डाटा पर्वरींतल्या सेंटरांत आशिल्ल्या सर्व्हरांत संग्रहीत करतात. थंयच्यान तो हैदराबादांतले कंपनी वरवी वेवस्थापीत करतात. ह्या सर्व्हराचेर ताबो मेळोवन हॅकर्सांनी उदकास्रोत खात्या कडेन खंडणीची मागणी केल्या. हो डाटा परतून मेळोवपाक सायबर पुलिसांनी झुजा पांवड्यार यत्न सुरू केल्यात.

बिजापूरा जाल्ल्या अपघातांत पेडणेंच्या जोडप्याक मरण

हैद्राबाद सावन गोंयांत परतून येतना काळाचो घालो

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: हैदराबाद सावन गोंयांत परतून येतना पेडणेंच्या जोडप्याक अपघातांत मरण आयलें. बिजापूर कर्नाटक हांगा इर्टिगा मोटारीक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत बाजारपेठ पेडणें हांगासरलो विशाल संगराज बोंद्रें (31) आनी ताची घरकान्न वर्षा विशाल बोंद्रें (26) ह्या जोडप्याक मरण आयलें. हैदराबाद सावन गोंयांत परतून येतना हो अपघात जालो.

मेळिल्लें म्हायती प्रमाण, मोपा विमानतळार कार्गो स्केनर म्हूण निवड जाल्ल्या मयत वर्षाची भयण दिशा कांबळी ही हैद्राबादांत ट्रेनिंगे खातीर गेल्ली. तिची विचारपूस करपा खातीर आनी तिका पळोवपा खातीर मंगळारा जीए 11 ए 3738 हे इर्टिगा मोटारीन दिशाची आवय, भावोजी, भयण, दुसरी भयण साहिली आनी शेजारची एक बायल आनी तिचो ल्हान चलो तशेंच मरण पाविल्ल्यांची चली आनी गाडयेचो चालक हे सगले जाण हैद्राबादांत गेल्ले.

हे सगले जाण दिशा कांबळीक मेळून परतून गोंयांत येताले. बिजापूरांत पाविल्ले आसतना चालकाचो गाडये वयलो ताबो गेल्ल्यान गाडी रस्तो सोडून भायर गेली आनी लवंडली. अपघातांत वर्षा विशाल बोंद्रे आनी विशाल संगराज बोंद्रे ह्या जोडप्याक मरण आयलें.

विशाल बोंद्रें



वर्षा बोंद्रें

सुदैवान गाडयेंत आशिल्लीं दोन ल्हान भुरगीं वाटावलीं. मरण आयिल्ली विशाल आनी वर्षा हांची धूव आनी शेजारचे बायलेचो एक ल्हान चलो आशिल्लो. तीं दोगांय वाटावलीं. जाल्यार वर्षाचे आवयक कमराक दुखापत जाल्या. तशेंच हेरांकूय किरकोळ दुखापत जाल्याचें मयत वर्षाची भयण साहिली कांबळी हिणें सांगलें.

हो अपघात वसंत भागेवाडी बिजापूर पुलीस स्टेशनाचे शिमेंत जालो. पेडणें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांणी बिजापूर पुलिसां कडेन संपर्क सादलो.

गोंय पुलीस खात्यांतल्या 23 निरिक्षकांच्यो बदल्यो

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: गोंय पुलीस खात्यांतल्या 23 पुलीस निरिक्षकांची बदली केल्या. निरिक्षक दत्तगुरु सावंत, दत्ताराम राऊत, फिलोमेना कॉस्टा, विक्रम नायक, तुळशीदास नायक, सतीश पडवळकार, चंद्रकांत गांवस हांकां हेर पुलीस स्टेशनांत जाल्यार हेर अधिकाऱ्यांच्यो विवीध विभागांत बदल्यो केल्यात.

हे विशींचो आदेश मुख्यालयाचे अधिक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी बिरेस्तारा जारी केला.

पुलीस निरिक्षक दत्तगुरू सावंत हांची कळंगूटे, दत्ताराम राऊत हांची पेडण्यां, फिलोमेना कॉस्टा हांची मडगांवां, विक्रम नायक हांची आगशी, तुळशीदास नायक हांची कोलवा, सतीश पडवळकार हांची पोरणें गोंय जाल्यार चंद्रकांत गांवस हांची काणकोण पुलीस स्टेशनांत बदली केल्या.

तशेंच पुलीस निरिक्षक मेलसन्स कुलासो हांची पुलीस मुख्यालय निरिक्षकपदार, शैलेश नार्वेकार हांची वास्को येरादारी पुलीस विभागांत, दितेंद्र नायक हांचो कोलवा येरादारी पुलीस विभागांत, विजयनाथ कवळेंकार हांची आल्तीनो येरादारी नोटीस विभागांत, सचीन नार्वेकार हांची पुलीस मुख्यालय निरिक्षकपदार, प्रवीण गांवस हांची फोंडें विशेश विभागांत, हरिष गांवस हांची दिवचले विशेश विभागांत, लक्षी आमोणकार हांची गुन्यांव फांट्यांत (एसआयटी मायनींग), विद्धेश शिरोडकार हांची गोंय राखीव दळ (डी), रितेश तारी हांची दक्षता खात्याच्या भ्रश्टाचार विरोधी पथकांत, दिनेश गडेकार हांची गुन्यांव फांटो (एसआयटी), सतीश गावडे हांची पुलीस कल्याण सोसायटी निरिक्षकपदार, विश्वजीत चोडणकार हांची गुन्यांव फांट्यांत, सुजय कोरगांवकार हांची म्हापशें विशेश विभागांत, गौरीश परब हांची हणजूण येरादारी विभागांत आनी राहुल धामशेंकार हांची दाबोळी विमानतळ येरादारी विभागांत बदली केल्या.

धोक्या आदींच सायरन, लोकां मदीं भिरांत

तिळारी धरण उदका स्रोत अधिकाऱ्यांची न्हंयेदेगे वयल्या लोकांक शिटकावणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचल: महाराष्ट्र गोंय राज्याचो संयुक्त प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी धरणाची पातळी भरत आयल्या. सध्या उदक कोनाळ सांडवा खारजांतल्यान भायर सरूंक ना. तरी लेगीत तिळारी उदक स्त्रोत विभागान बिरेस्तारा सांजे वेळार सायरन वाजोवन तिळारी न्हंये देगेच्या गांवांक सादुरकायेची शिटकावणी दिल्या. उदक भायर सरचे आदींच लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण केल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायल्या. हे सुवातेचेर नेमिल्ले कार्यकारी अभियंते अशा वेळार थंय जाग्यार नासतात. ताका लागून तीन वर्सां गांवांनी हुंवार येता, अशें लोकांचें म्हणणें आसा.

दोडामार्ग म्हालांत पडपी पावसाक लागून तिळारी धरणाच्या उदकाची पातळी 105.50 जाल्या. पूण उदक भायर सरपाक आनीक वाड जावपाक जाय. शुक्रारा उसरां मेरेन पावसाचो नेट वाडलो जाल्यार कोनाश पुच्छ खारजांतल्यान उदक भायर सरून तिळारी न्हंयेंत येतलें.

तेरवण मेठे उन्नेयी बांदा वयल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू आसा. अशें आसून लेगीत शुक्रारा उदका स्त्रोत विभागान तिळारी धरणाचें उदक भायर सरपाक कळाव आसतनाय गाडी घेवन न्हंयेदेगेर आशिल्ल्या तिळारी, कोनाळ, वायंगणतड, घोटगे, परमे, घोटगेवाडी, साटेली, भेडशी, कुडाशें, सासोली, मणेरी, वानोशी वाठारांत सायरन वाडोवन सादुरकायेची शिटकावणी दिवन भिरांत निर्माण केल्या.

तिळारी उदका स्त्रोत विभागा कडेन स्वताचें वाहन ना. एका खाजगी वाहनाचेर सायरन लावन तो वाजयत तहशीलदाराक वांगडा घेवन ही शिटकावणी दिली.

तिळारी धरण हो म्हत्वकांक्षी प्रकल्प, पूण थंय एकलोय सक्षम अधिकारी रावना. ताका लागून उदक भरले उपरांत कोणा कडेन संपर्क करचो, असो प्रस्न थळाव्या लोकांन उपस्थीत केला.

मजगतीं, धारणाची पातळी 105.50 मिटर जाल्या. ताका लागून शुक्रारा धरणांतलें उदक भायर सरपाक शकता. हे खातीर उदक भायर सरचे आदींच सायरन वाजोवन लोकांक सादूर केल्यात, अशें तिळारी कोनाळकट्टा उपविभागीय अधिकारी गजानन बुचडे हांणी सांगलें.

साळांत सगळी खबरदारी घेवची: डॉ. शेट्ये

तिळारी धरणांतल्यान सध्या सोडटात त्या उदकाचें प्रमाण सामकें उणें आसा. मात अचकीत चड उदक सोडलें आनी दिवचल म्हालांत पावसाचो नेट वाडलो जाल्यार साळ न्हंयेचें उदक अचकीत वाडटा. ते नदरेन सगळी ती खबरदारी घेवची, अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी म्हणलां. दोनूय राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी हे विशीं आपापले मदीं संपर्क दवरून धोको उप्रासचो ना हाची खबरदारी घेवची, असो उलो साळाचे आदले सरपंच घनश्याम रावत हांणी मारला.

मुख्यमंत्र्यां कडल्यान शिटकावणेची दखल

तिळारी धरण अधिकाऱ्यांनी दोडामार्ग वाठारांतल्या लोकांक सादूर केल्यात. जर अशी स्थिती उप्रासली जाल्यार कसले उपाय आनी खबरदारी घेवप गरजेची आसा, हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपत्कालीन विभागाक सुचोवणी आनी आदेश दिल्यात.

बिरेस्तारा सांजेच्या 4 वरांचेर आशिल्ली धरणाची पातळी (मिटरांनी)

उदकाची पातळी	105.50
सांडवा माथा पातळी	106.70
पुराय धरणाची पातळी	113.20
फावोसो उदकाचो सांठो	331.337 घनमिटर

यंत्रणा सतर्क

सध्या साळ आनी भोंवतणच्या गांवांक धोको ना. मात फुडले कांय दीस उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्ल्यान दिवचल आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क जाल्या. साळांत व्हडीं तशेंच हेर वेवस्था केल्या. आमची यंत्रणा सतर्क आसा. आमी स्थितीचेर नदर दवरल्या, अशें मामलेदार लक्ष्मीकांत कुट्टीकार हांणी म्हणलां. स्थितीचो नियाळ घेतले, अशें उपजिल्होधिकारी दीपक वायंगणकार हांणी स्पश्ट केलां.

उपाट भरिल्लें तिळारी धरण. (विशांत वझे)

पैकूळ पांयपूल परतून बुडलो

एका दिसाचो सुसेग घेवन सत्तरी म्हालांत पावसाक नेट; लोकजीण विस्कळीत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपय: एका दिसाचो विसव घेतले उपरांत सत्तरी म्हालांत परतून एकदां पावसान नेट धरला. ताका लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. पावसान एका दिसाचो विसव घेवन लेगीत म्हादय आनी रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडल्या. ताका लागून पैकूळ पांयपूल परतून एकदां उदकां पोंदा गेलो. हाका लागून लोकांचे खूब हाल जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.

बिरेस्तारा सकाळच्यान सांज मेरेन सत्तरी म्हालांतल्या भोवतेक सगळ्याच वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटालो. चोर्ला आनी साटरे कोदाळ मदल्या घांटार उटंगाराचो पावस पडटा. ताका लागून न्हंयांची पातळी ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागल्या.

फाटल्या चार दिसां सावन सत्तरी म्हालांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. बुधवारा ह्या पावसान कांय प्रमाणांत सुसेग घेतिल्लो. ताका लागून न्हंयांच्या उदकाची पातळी उणी जाल्ली. बिरेस्तारा परतून एकदां पावसान नेट धरिल्ल्यान म्हादय आनी रगाडा न्हंयेची पातळी परतून वाडल्या. हाका लागून उदका शिंपणावळ खात्याची यंत्रणा सतर्क जाल्या. तांणी सगळे स्थितीचेर बारीक नदर दवरल्या.

बिरेस्तारा दनपारां 3 वरांच्या सुमाराक रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडपाक लागली. सांजेच्या 5 वरांच्या सुमाराक पैकूळ पांयपूल परतून एकदां उदका पोंदा गेलो. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार शुक्रारा परतून एकदां विद्यार्थ्यांचे हाल जातले.

उदका पोंदा गेल्लो रगाडा न्हंये वयलो पांयपूल.

रातभर पावस पडल्यार पातळी चड वाडूं येता...

उदकाची पातळी ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागल्या. सध्यातरी कसलोच धोको ना. मात रातभर पावस पडल्यार उदकाची पातळी अदमासा परस अदीक वाडपाक शकता. तशें जालें जाल्यार संबंदीत वाठारांनी सतर्कतेची शिटकावणी दितले, अशें हे संबंदांत उदका शिंपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी म्हणलां.

म्हापश्यां फुटकीं कोयराचीं बल्लां

कोयराची समस्या दिसान दीस वाडटा; पालिका मंडळ सुसेगाद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंची कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. एके वटेन वाहन आनी चालकांच्या उणावाक लागून दुसरे वटेन कोयराचीं फुटिल्लीं बल्लां. त्या बल्लांतल्यान पालिका कर्मचारी कोयर व्हरतात.

म्हापशें पालिका मंडळान पालिकेच्या 20 प्रभागांतल्या 10 प्रभागांतलो घराघरांतलो कोयर एकठांय करचे खातीर कंत्राटदार नेमला. जाल्यार उरिल्ल्या प्रभागांतलो कोयर पालिका कर्मचारीच एकठांय करतात. त्या 10 प्रभागांतल्या घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करचे खातीर पालिकेन व्हडलीं कोयराचीं बल्लां दिल्यांत. पूण तीं सगळीं बल्लां फुटल्यांत. ताका लागून त्याच बल्लांतल्यान एकठांय केल्लो कोयर कर्मचाऱ्यांक केंद्राचेर हाडचो पडटा. ह्या वेळार एकठांय केल्लो बल्लांतलो कोयर रस्त्याचेर शिंपडटा आनी वाठार बुरसो जावन घाणी मारतात. दोन म्हयन्यां सावन हो प्रकार चालू आसा. पालिका कर्मचाऱ्यांनी हे विशींची पालिका अधिकारी आनी पालिका मंडळाक कळयलां. तरीय पालिकेन ते कडेन आडनदर केल्या.

कांय म्हयन्यां आदीं पालिकान नवीं सुमार 40 कोयराचीं बल्लां हाडिल्लीं. पूण तीं बल्लां फुटिल्ल्या बल्लांचे सुवातेर दिनासतना कंत्राटदाराचे सुवातीन केल्या. प्रभाग 1 ते 10 तलो कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराचे कामगार तीं बल्लां वापरतात.

पालिकेन कोयर एकठांय करचे खातीर कंत्राटदाराची नेमणूक केल्या. ताका लागून त्या कंत्राटदारान कोयर एकठांय करपा खातीर लागपी साहित्य आपूण स्वता हाडपाक जाय. पालिकेन स्वता कोयर एकठांय करपी प्रभागांतल्या फुटिल्ल्या बल्लांचे सुवातेचेर नवीं बल्लां दिवपाक जाय आशिल्लीं. तशें करिनासतना कंत्राटदाराक बल्लां दिलीं. पालिका मंडळान कंत्राटदाराचेर फावोर केला.

फुटिल्ल्या कोयराच्या बल्लांतल्यान कोयर एकठांय करतना पालिका कामगारांक नाकापुरो जाता. गोंय राज्य नागरी विकास एजन्सी (जीसुडा) कडल्यान कोयर वेवस्थापना खातीर पालिकेक घसघशीत अनुदान मेळटा. पूण ह्या अनुदानाच्या निधींतल्यान कोयराचीं बल्लां घेनात. घेतलीं जाल्यार तीं भायले भायर कंत्राटदाराचे सुवादीन करतात. ताका लागून पालिकेचें कोयर वेवस्थापन कोसळ्ळां. पालिका मंडळ खऱ्यांनीच शाराचे नितळसाणी बाबतींत गंभीर आसा काय ना, असो प्रस्न म्हापशेंकारांक पडला.

म्हपशें पालिकेच्या फुटिल्ल्या बल्लांतल्यान कोयर व्हरतना कर्मचारी.

वजरी पंचायतीचे दस्तावेज लासले

पुलिशेंत गुन्यांव नोंद; आमदार प्रवीण आर्लेकारान केली पळोवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें म्हालांतल्या वजरी पंचायतीचे दस्तावेज अज्ञातांनी लासून उडयले. ह्या प्रकरणाची कागाळ पंचायत सचीव विठू परब हांणी पेडणें पुलिशेंत केल्या. पेडणें पुलिसांनी अज्ञात मनशा आड गुन्यांव दाखल केला.

पंचायत कार्यालयाच्या दाराचें कुलप मोडून अज्ञात मनीस भितर गेलो आनी म्हत्वाची कागदपत्रां लासून उडयलीं. हे पंचायतीक पेडणें मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी बुधवारा भेट दिवन पळोवणी केली आनी जाल्ल्या प्रकाराची म्हायती घेतली. ह्या वेळार वजरीची आदली सरपंच संगिता गांवकार हाजीर आशिल्ली.

लाशिल्ल्या कागदपत्रां मदीं कॅश बूक, कामाच्यो फायली, पावती बूक, फेअर फायली, बँक स्टेटमेंट, 2022 वर्साचें लेखा परिक्षण, निरिक्षण नोंदी आनी हेर कागदपत्रांचो आस्पाव आसा.

ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा, अशें पुलीस निरिक्षक महेश केरकार हांणी सांगलें.

बोल्सांतले पयशे मोडून रस्तो दुरुस्त

कोपार्डेंच्या तरणाट्यांचो वावर

कोपार्डें वाठारांतलो रस्तो दुरुस्त करतना थळावे तरणाटे.

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपय: कोपार्डेंच्या श्री ब्राह्मणी देवस्थाना कडलो रस्तो पेड्डयार जाल्लो. ताका लागून थंय एकसारके ल्हान ल्हान अपघात जाताले. संबंदीत खात्याक सांगून लेगीत तांणी तो रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्लो. हाची दखल ह्या गांवांतल्या तरणाट्यांनी घेतली. तांणी एकठांय येवन बोल्सांतले पयशे मोडून श्रमदानान रस्त्याची दुरुस्ती केली.

3 जुलयाक आयतार आशिल्लो. सुटी आशिल्ल्यान अक्षय सावंत, विश्वेश सावंत, राजेश सावंत, सतेश सावंत, प्रणय राऊळ, योगेश सावंत, ओमकार सावंत, बाबली कुडतरकार हे तरणाटे एकठांय जमले आनी रस्त्याचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें.

हे संबंदांत राजेश सावंत हाचे कडेन संपर्क केलो. ताणें सांगलें, गांवचे उदरगती खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय. गांवची उदरगत ही आमची उदरगत. हाका लागून सगळ्यांनी मतभेद कुशीक दवरून गांवचे उदरगती खातीर फुडें सरपाक जाय.

ह्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यार कितलेशेच दीस जावन गेल्ले. संबंदीत खात्यान जाल्यार तांचे कडेन सामकीच आडनदर केल्ली. ताका लागून गांवच्या तरणाट्यांनी स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडले आनी हो रस्तो दुरुस्त केलो, अशें राजेशान सांगलें.

रस्तो दुरुस्त केल्ले खातीर गांवच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी तशेंच हेर लोकांनी समाधान उक्तायलां. तशेंच तरणाट्यांचें कवतूक लेगीत केलां.

जमीन बळकावप प्रकरण

अल्ताफाक सशर्त जामीन मंजूर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: बनावट दस्तावेज तयार करून जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांत विशेश तपास पंगडान (एसटीआय) दुबावीत अल्ताफ सी. ए. हाका अटक केल्ली. ताका म्हापशेंच्या प्रथमवर्ग न्यायालयान 50 हजार रुपया आनी हेर अटींचेर सशर्त जामीन मंजूर केला.

जमीन बळकावप्यांची चवकशी करचे खातीर राज्य सरकारान क्रायम ब्रांचीचे अधिक्षक निधीन वालसन हांच्या फुडारपणा खाला पंगडाची (एसआयटी) स्थापना केल्या.

एसआयटीन गोंगुरे, आसगांव बार्देसची जमीन बळकायल्ल्या प्रकरणाची चवकशी सुरू करून गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणांत विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सुहैल शफी, धिरेश नायक आनी शिवानंद मडकयकार हांकां अटक केल्ली. न्यायालयान चारूय दुबावितांक सशर्त जामिनाचेर सुटका केली. एसआयटीन मोहम्मद शफीचो तंत्रीक सहाय्यक म्हूण काम करपी अल्ताफ सी. ए. ह्या दुबाविताक न्यायालयान पयलीं चार दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्ली. ती सोंपले उपरांत सोमारा 4 जुलयाक न्यायलयांत हाजीर केलो तेन्ना न्यायलयान ताका आनीक दोन दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायली.

मजगतीं, दुबावितान न्यायलयांत जामीन अर्ज दाखल केला. ताचेर सुनावणी घेवन न्यायलयान दुबावीत अल्ताफाक 50 हजार रुपया, चार दीस गुन्यांव फांट्यांत हाजेरी लावप आनी हेर अटींचेर जामीन मंजूर केला.

वाळपय हॉस्पिटलांतली शुक्राराची ओपीडी रद्द

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपय: गोमॅकॉ आनी भलायकी संचालनालय हांच्या जोडपालवान वाळपयच्या सरकारी समाजीक हॉस्पिटलांत शुक्रारा आयोजीत केल्ली ओपीडी कांय कारणांक लागून फुडल्या सप्तकांत धुकल्ल्या. हाची दुयेंतींनी नोंद घेवची, असो संबंदितांनी उलो मारला.

गोमॅकॉ आनी भलायकी संचालनालय हांचे वतीन गोमॅकॉचया दोतोरांचे हाजिरेंत वाळपय सरकारी समाजीक हॉस्पिटलांत दर बुधवारा आनी शुक्रारा ओपीडी घेताले. हाचो दुयेंतींक खूब फायदो जाता. फाटल्या बुधवारा घेतिल्ले ओपीडीक दुयेंतींचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. अशेच तरेची ओपीडी शुक्राराय आयोजीत केल्ली.

फुडल्या सप्तकांत बुधवारा आनी शुक्रारा ओपीडी घेतले.

ईदाक बेकायदो कत्तल केल्यार कारवाय

वाळपय पुलीस निरिक्षक: मुस्लीम जमातीच्या प्रतिनिधीं वांगडा बसका

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपय: 10 जुलयाक ईदा निमतान सत्तरी म्हालांत कसलेच तरेचो गोंदळ, बेकायदो कत्तल आपूण सोंसून घेवचों ना, अशी शिटकावणी वाळपयचे पुलीस निरिक्षक प्रज्योत फडते हांणी दिल्या.

ईदा दिसा शांतताय नंदची हे खातीर वाळपय वाठारांतल्या मुस्लीम जमातीच्या सगळ्या प्रतिनिधींची हालींच एक म्हत्वाची बसका घेतिल्ली. हे बसकेंत ईदाची परब मनयतना कशे तरेन बेकायदो गजाली आळाबंदा येतल्यो, हे संबंदान खोलायेन चर्चा केली. ह्या वेळार खुदूल शहा, सरफराज सय्यद, मन्सूर शेख, जाविद, वससिरुद्दीन सय्यद, शेख पारीस, मुबारक शेख हे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले.

वाळपय वाठारांत बेकायदो कत्तल जावची ना हाची विशेश दखल घेतले. ते खातीर जमातीच्या प्रतिनिधींचो आदार म्हत्वाचो. बेकायदो गजाली आड आपूण खर कारवाय करतलों. अश्यो गजाली नदरेक पडल्यार रोखड्या रोखडो पुलिशे कडेन संपर्क करचो, असो उलो निरिक्षक फडते हांणी मारला.

ईदाची परब मनयतना कसलेच बेकायदो गजालीक सुवात दिवचे नात. जमातीच्या प्रतिनिधींचें पुलिशेक सगळे तरेची मजत मेळटली, अशें उतर प्रतिनिधींनी दिलें.

बेकायदो गजाली करच्यो न्हय, अशें आमी जमातीक उलो मारतले. तरी लेगीत कोणूय बेकायदो गजाली करपाचो यत्न केल्यार ताचेर खर कारवाय करची, अशेंय प्रतिनिधींनी पुलिशेक सांगलें.

शांतिकायेची परंपरा सांबाळची: फडते

ईदाची परब शांतिकायेन मनोवपा खातीर लोकांनी आदार करचो. ईदा दिसा वाळपय शारांत खर बंदोबस्त दवरतले. वाळपय वाठारांत ईद शांततायेन मनोवपाची परंपरा आसा, ती मोडची ना हाची दरेकल्यान जतनाय घेवची, असो उलो पुलीस निरिक्षक प्रज्योत फडते हांणी मारला.

अधिवेशनांत आरजीचे पांच थाराव

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: आरजी पक्ष येता त्या अधिवेशनांत पांच थाराव मांडटलो. हाचे वयल्यान आमी भाजपा सरकाराक धारेर धरतले. हे सगळे थाराव गोंयकारांच्या हिता खातीर आसात. सरकाराक ते मंजूर करचे पडटले, अशें आरजी पक्षाचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगलें.

कितल्याशाच वर्सां सावन पडीक आशिल्ल्यो गोंयांतल्यो खाजन जमनी पुनर्जिवीत करचे खातीर केंद्र सरकारा कडेन पांच हजार कोटींची मजत मागतले. तशेंच बोगस मतदान कार्डांची खास समिती वरवीं तपासणी करप, बिगर गोंयकार कामगारांची नोंदणी, सांतआंद्रे मतदारसंघांत खेळां मैदान तशेंच ह्या खेळां मैदानाक गोंयकार खेळगड्याचें नांव दिवप, अशें कांय थाराव आसात, अशी म्हायती परब हांणी दिली.

आरजी पक्ष हो गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा. हेर पक्षांक गोंयकारांच्या हिता विशीं कांयच पडिल्लें ना. हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी स्वताची उदरगत केल्या. आतां येता त्या अधिवेशनांत आरजीचो आमदार आसा आनी तो गोंयकारांचे प्रस्न विधानसभेंत मांडटलो. तशेंच पोगो विधेयक आनी हेर खूबशे विशय ह्या अधिवेशनांत चर्चेक येतले, अशें परब हांणी सांगलें.

आंगणवाडी सेविकांचे अन्न, उदक त्याग आंदोलन

भलायकेचेर परिणाम, सरकाराची आडनदर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: फाटले 45 दीस पणजे आझाद मैदानाचेर उपोशण करपी सात आंगणवाडी सेविकांनी बिरेस्ताराच्यान उदक त्याग आंदोलन सुरू केलां. बिरेस्तारा तांणी उदकाचो त्याग केल्ल्यान तांची भलायकी इबाडली. पूण सरकारा कडल्यान कितेंच प्रतिसाद मेळ्ळूंक ना. दीसभर अन्न, उदक पियेवंक नाशिल्ल्यान तांचे भलायकेचेर परिणाम जालो.

काल दीसभर कांय संघटणांनी ह्या आंगणवाडी सेविकांची आझाद मैदानाचेर भेट घेवन तांकां आपलो तेंको दाखयला. पूण सरकारान मात तांचे कडेन आडनदर केल्या.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आमकां कसल्योच अटी घालिनासतना वा लेखी बरोवन दिनासतना परतून सेवेंत घेवची, अशी आंदोलक सेविकांची मागणी आसा. चूक नासतना आमचेर अन्याय जालो. आमी खंयच्याच राजकी सभांनी वांटो घेवंक ना. आमच्या मागण्या खातीर आमी आंदोलन केल्लें, हातूंत हजारांनी आंगणवाडी सेविकांनी वांटो घेतिल्लो. पूण सरकारान आमकां सात जाणांकूच लक्ष्य केलां आनी आमकां सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात.

CLASSIFIED

WANTED
TRAINED
UNDERGRADUATE
TEACHER

On CCL vacancy to teach Social Science II for Std. VI to X till the end of academic year 2022-23. The candidate possessing required qualification may attend interview with the original testimonials on 12/07/2022 at 9.30am in SAI VIDYA MANDIR, Dhuskitale, Torse, Pernem – Goa.

गोंय सरकार
भौशीक बांदकाम खातें
निविदा आमंत्रण कळोवणी (फक्त ई-निविदा पद्दतीन)
निविदा कळोवणी क्र. क्र पीडब्ल्यूडी/विभाग II/आरएन/एफ1/एएसडब्ल्यू/2022-23/06 तारीख 07/07/2022

ऑनलायन अर्ज आनी निविदा सादर करपाची निमाणी तारीख: 21/07/2022 दिसा 15.00 वरां मेरेन.

ऑनलायन निविदा उगडपाची तारीख आनी वेळ: 22/07/2022 दिसा 11.30 वरांचेर अधिक्षक अभियंतो, सर्कल ऑफीस III (रोड्स), पी.डब्ल्यू.डी आल्तीन पणजी गोंय ह्या कार्यालयांत उगडटले.

अदीक म्हायती खातीर कार्यकारी अभियंतो, काम विभाग II (रोड्स), पीडब्ल्यूडी जुन्ता हावस (जोड) 3रो माळो पणजी गोंय ह्या कार्यालयांत संपर्क सादचो.

वॅबसायट: http://eprocure.goa.gov.in
डीआय/एडिव्हिटी/668/2022

मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

गोंय सरकार
कार्यकारी अभियंत्याचें कार्यालय
काम विभाग XX (पीएचई), पी.डब्ल्यू.डी.
फातोर्डें, मडगांव-गोंय
संदर्भ:-निविदा कळोवणी क्र. पीडब्ल्यूडी/डब्ल्यूडी-XX (पीएचई)/टीएन/2022-23/06 तारीख: 07/07/2022
ई-निविदा

ह्या कार्यालयान वयर निविदा अधिसुचोवणी उजवाडायल्या आनी तीच सरकारी प्रिण्टींग प्रेस तारीख 11/07/2022 दिसा वा उपरांत "धी गोवा वॅकन्सी आनी टॅण्डर बुलेटीन" हातूंत वा उपरांत उजवाडायतले. तेच संदर्भीत करपाक शकतात. ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख 21/07/2022. अदीक स्पश्टीकरणा खातीर ह्या कार्यालयाचो नोटीस बोर्ड पळोवचो वा ह्या कार्यालयाच्या तंत्रीक विभागा कडेन संपर्क सादचो.

वॅबसायट: www.pwd.goa.gov.in वा https://eprocure.goa.gov.in

कार्यकारी अभियंतो
डब्ल्यूडी XX (पीएचई), पीडब्ल्यूडी फातोर्डें
डीआय/एडिव्हिटी/661/2022

मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

कुडका बांबोळी आनी तळावली
ग्रामपंचायतीची कचेरी
तिसवाडी-गोंय
फोन क्र. 0832-2218565
ईमेल आयडी: curca2011@gmail.com
संदर्भ क्र. व्हीपी/सीबीटी/2022-23/635 तारीख: 06/07/2022

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

संदर्भ क्र. निविदा कळोवणी क्र. व्हीपी/सीबीटी/2022-23/निविदा कळोवणी/600 तारीख 04/07/2022

शुद्दीपत्र

निविदा कळोवणी क्र. व्हीपी/सीबीटी/2022-23/निविदा कळोवणी/600 तारीख 04/07/2022 वळेरेन दैनीक हेराल्ड आनी भांगरभूंय (इंग्लीश आनी कोंकणी) हातूंत प्रसिद्द जाल्ली.

नेम आनी अटीं खातीर वेळ सकयल दिल्ल्या प्रमाणें वाचूंक शकतात.

1. पॉयण्ट क्र. 1 11.00 वरां मेरेन.
2. पॉयण्ट क्र. 2 11.00 वरां मेरेन.
3. पॉयण्ट क्र. 3 11.00 वरां मेरेन आनी त्याच दिसा 12.00 वरांचेर उगडटले.

उरिल्लीं नेम आनी अटी तश्योच उरतल्यो.
डीआय/एडिव्हिटी/660/2022

मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

मुर्मू हांचें कार्य खांचीकोनशांनी पावयतले: गोविंद गावडे

राष्ट्रपतीपदा खातीर उमेदवार म्हूण निवड जाल्ल्यान येवकार; 14वेर मुर्मू गोंयांत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पत्रकार परिशदेंत उलयतना गोविंद गावडे. कुशीक खुशाली वेळीप, धाकू मडकयकार आनी हेर.

पणजी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हूण आदिवासी समाजाच्यो फुडारी द्रौपदी मुर्मू हांची निवड केल्ल्यान गोंयांत आदिवासी समाजा वतीन आमी तांकां येवकार दितात. द्रौपदी मुर्मू हांचे कार्य गोंयच्या खांचीकोनश्यांतल्या लोकांक कळचें हे खातीर भाजपाचे अनुसुचीत जमाती मोर्चा वतीन गोंयांत लोकजागृताय सुरू करतले अशी म्हायती मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल (बिरेस्तारा) भाजपा कचेरेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली.

ह्या वेळार तांचे सयत खुशाली वेळीप, गोपाळ सुर्लकार, धाकू मडकयकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले.

केंद्र सरकारान देशांतल्या अनुसुचीत जमातीच्या एका महिला फुडाऱ्याक देशाच्या सर्वोच्चपदाच्यो उमेदवार घोशीत केला. ही देशांतली अनुसुचीत जमाती खातीर अभिमानाची गजाल आसा. द्रौपदी मुर्मू हांची जीण संघर्शान भरल्या. त्यो झारखंडच्यो आदल्यो राज्यपाल आसात. तांचें कार्य खूब व्हड आशिल्ल्यान तांची उमेदवारी म्हूण निवड केल्या. येता ते राष्ट्रपती वेंचणुकेंत आमी गोंयांतल्या सगल्या आमदारांक, खासदारांक तांकां मतदान करपा खातीर प्रचार करतले अशें गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

भाजपान ह्या समाजाक व्हड पद दिलां. ताका लागून त्यो देशांतल्या सगल्या बायलां खातीर आदर्श थारतल्यो. त्यो 14 जुलयाक गोंयांत येतात. त्या वेळार त्यो गोंयांतल्या मंत्र्यांक, खासदारांक, आमदारांक मेळटल्यो. तांची देशाच्या राष्ट्रपतीपदा खातीर निवड ही निश्चीत जाल्या. ताका लागून समाजांतल्या सगल्या लोकां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

सुमार शंबरा परस चड लोकांक तोपी घालून नूर अहमद फरार

वास्को पुलीस स्टेशनार कागाळ; मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाची मागणी

वास्को पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले संबंदीत लोक. (अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्को: तुमी अमूक लाख रुपया दियात, हांव ते वेवसायांत गुंथयता. तुमचे पयशे तुमकां अमक्या वर्सांनी परतून मेळटले, ते खातीर सुरक्षा म्हणून कोरो चेक घेयात. तशेंच अमक्या वर्सा मेरेन फ्लॅटांत भाडें दिनासतना रावात अशें सांगून गरीब, गरजू लोकां कडल्यान लाखांनी रुपयांची तोपी घालून नूर अहमद फरार जालो. तो फाटल्या सात-आठ दिसा सावन फरार जाल्ल्यान फटवणूक जाल्ल्या लोकांनी वास्को पुलीस स्टेशनार धांव घेवन ताचे आड कागाळ नोंद केल्या.

ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून आमकां न्याय दिवचो अशी विनंती तांणी केल्या. त्या लोकांनी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांची भेट घेवन तांचे मुखार आपल्यो व्यथा मांडल्यो. साळकार हांणी ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केली. तांकां योग्य ती मजत दिवपाचें आस्वासन साळकार हांणी दिलें.

ह्या प्रकरणांत फटवल्ल्या लोकांची संख्या अजून स्पश्ट जाल्ली ना. मजगतीं, कांय जाणांच्या मतान ती शंबरा परस अदीक आसा. तातूंत वास्को वाठारांतलेच न्हय जाल्यार गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्या लोकांकूय नूर अहमदान फटयिल्ल्याचो दावो केला. तीन लाखां पसून 20 ते 25 लाखां मेरेन नूर अहमदान रक्कम घेतिल्ल्यान ताणें सुमार 7 ते 12 कोटी रुपया मेरेन ताचे कडेन रक्कम आशिल्ल्याचें कांय जाणांचें म्हणणें आसा.

कांय जाणांनी नूर अहमदा कडेन मोबायलाचेर संपर्क सादपाचो यत्न केलो, पूण मोबायल बंद आशिल्ल्याचो संदेश येवंक लागला. कांय जाणांनी ताच्या घरा कडेन धांव घेतली तेन्ना ते बंद आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. कांय जाणांनी ताचें जे बँकेत खातें आशिल्ले थंय विचारपूस केली. पूण बँक खात्यांत सामकीच उणी रक्कम शिल्लक आशिल्ल्याचें समजलें.

एका बँकेंतल्या कर्मचाऱ्यान तर नूर अहमद हो आमचो सगल्यांत बरो खातेदार आशिल्लो अशें सांगलें. पूण ते बँकेंत ताच्या खात्यांत सामकीच उणी रक्कम आशिल्ल्याचें उक्तें जाल्ल्यान बँक कर्मचारी लेगीत अजापीत जाले. नूर अहमद बेपत्ता जाल्ल्यान संबंदीत लोक सामके बुचकाळ्यात पडल्यात. आमचे पयशे परतून मेळटले? नूर अहमद हाका दिवपा खातीर बँक, सोयरे हांचे कडल्यान घेतिल्लें रीण कशे फारीक करतले? ह्या प्रस्नांत ते आसात. कांय जाणांनी आपले घर घाणाक दवरून जाल्यार कांय जाणांनी आपले घर विकून फ्लॅटांनी रावपाचें सपन पळयिल्लें. तांचे मुखार आतां खंय वचप हो प्रस्न निर्माण जाला.

नूर अहमद हाणें खूबशा फ्लॅट धनयांकूय फटयला. ताणें कोरो चेक दिवन तांची फटवणूक केल्या. ताका लागून नूरान ज्या लोकांक फ्लॅटांनी दवरिल्ले तांचे कडेन फ्लॅट धनयांनी भाडें मागपाक सुरवात केल्या. एक तर भाडें दियात नाजाल्यार फ्लॅट सोडात अशें फ्लॅट धनयांनी संबंदितांक सांगलां.

नूर अहमदान गरीब लोकांक लक्ष्य केलें. तांचे मुखार ताणें सपन दवरलें. तांचो विस्वास संपादन केलो आनी विस्वासघात करून बेपत्ता जालो.

आपली ही फटवणूक एक दीस भायर सरतली हाची तो पुरायेन जतनाय घेतालो. तो स्वता भाड्याच्या फ्लॅटांत रावतालो. ताणें आपली स्वताची मोटार खरेदी करिनासतना भाड्याचे मोटारीन भोंवतालो. बेपत्ता जावचे पयली ताणें बँकेंतली रक्कम काडून घेतिल्ल्यान बँकेंत कांयच ना. तो सात ते आठ दिसा पयलींच बेपत्ता जालो. तो देशा भायर बी पळ्ळो काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाला. ताणे दिल्ले चेक वटूंक नाशिल्ल्यान ते प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचें जालां. लोक आतां पुलिसांनी कितें तरी करचें अशी विनंती करतात. पूण ह्या प्रकरणांत गुन्यांवकारी स्वरुपाच्यो कांय गजाली आसत जाल्यार पुलिसांक कारवाय करची पडटली.

मजगतीं, सुरवातीक ताणें गरीब लोकां मदीं विस्वास निर्माण केलो. सुरवातेच्या काळांत ताणें कांय जाणांचें फ्लॅटाचें भाडें नेमान फारीक केलें. ताका लागून ताच्या येवजणेचो गाजावाजो जालो. तातूंत गरीब आनी गरजू लोक ताचे येवजणेक भुल्लसले. कशीय करून व्हडली रक्कम एकठांय करून ती नूर अहमदाचे सुवादीन करपा खातीर तांची धांवपळ सुरू आशिल्ली. ताणें कांय जाणांक घर विकपाचें आशिल्ल्याचें सांगून तेच घर पांच-स जाणांक दाखोवन तांचे कडल्यान ॲडव्हान्स रक्कम घेतिल्ल्याचेंय समजता.

आश्वें मांद्र्यां चिऱ्या खणींत रशियन नागरिकाक बुडून मरण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

आश्वें मांद्रेंची चिऱ्या खण. (निवृत्ती शिरोडकार)

पेडणें: आश्वें मांद्र्यां चिऱ्या खणींत आर्थूर मिसागीको ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या रशियन तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ले घडणुकेची थळावे आमदार जीत आरोलकार आनी पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार हांणी पळोवणी केली.

मांद्रें पंचायत वाठारांत व्हड प्रमाणांत चिऱ्या खणी आसात. पावसाच्या दिसांनी उदक भरून ह्या खणींचेर लोक पेंवपा खातीर येतात. असोच पेंवपाक आयिल्ले कडेन ह्या रशियन नागरिकाक बुडून येवपाची घडणूक नदरेक आयली.

हो रशियन नागरीक हरमला रावतालो. फाटल्या दोन तीन दिसां पयलीं तो बुडून मेलो बी आसत अशी शक्यताय पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या. ताची कूड कुशिल्ले अवस्थेंत आशिल्ली. पेडणें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी प्रशांत धारगळकार आनी तांच्या वांगड्यांनी तेच अवस्थेंतली कूड उफेत आशिल्ल्या चिऱ्या खणींतल्यान भायर काडून पुलिसांचे सुवादीन केली.

पेडणेंचे पुलीस उपनिरिक्षक विवेक हलरणकार हांणी घडणुकेचो पंचनामो करून कूड बांबोळे फुडले तपासणी खातीर धाडून दिल्या.

हे घडणुकेची खबर कळटकूच थळावे आमदार जीत आरोलकार आनी पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. चिऱ्या खणीचेर येवपा खातीर ज्यो पांयवाटो आसात त्यो बंद करपाचे आदेश उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार हांणी ह्या वेळार दिले.

मजगतीं, अश्यो खूबश्यो चिऱ्या खणी पेडणें म्हालांत घातक स्थितींत आसात, आनी आतां मेरेन ह्या खणींनी 12 परस चड तरणाट्यांक मरण आयलां. ताका लागून ह्यो खणी पावसा पयली बंद करच्यो अशी दर वर्सा थळावे नागरीक मागणी करतात. पूण सरकारान कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान ह्या खणींचेर तरणाटे पेंवपाक वतना दिसून येतात.

फोंड्यां पुलीस उपनिरिक्षकाची नोकरी दिवपाचे हांयस दाखोवपी दोगांक अटक

20 लाख रुपयांची केल्ली मागणी; दोगूय सरकारी कर्मचारी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें वाठारांतल्या एका तरणाट्याक पुलीस उपनिरिक्षकाची नोकरी दिवपा खातीर 20 लाख रुपयांची मागणी करपी सचीन पोकळे (ढवळी) आनी पंकज फडते (मोरजी) ह्या दोगां सरकारी कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. तरणाट्याचे हुशारीक लागून दोगां सरकारी कर्मचाऱ्यांक बंदखणींत वच्चें पडलें. अटक केल्ल्या दोगांय दुबावितांची काल (बिरेस्तारा) सांजवेळा जामिनाचेर सुटका केली.

पुलीस निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण फोंडें वाठारांतल्या एका तरणाट्याचें नांव उपनिरिक्षकपदाचे निवडी खातीर निमाणे वळेरेंत आशिल्लें. ते संबंदीची म्हायती दुबावीत पंकज फडतेन सचीन पोकळे हाका दिवन 20 लाख रुपया उखळपाचो यत्न सुरू केल्लो. सचीन पोकळेन ह्या तरणाट्या कडेन 20 लाख रुपयांची मागणी करून उपनिरिक्षकपदाची नोकरी दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. पूण त्या तरणाट्यान आपली हुशारी दाखोवन दोनूय दुबावितां आड बुधवारा रातीं फोंडें पुलीस स्टेशनार कागाळ केली. फुडलो तपास पुलीस करतात.

मजगतीं, मानसवाडो कुंडय हांगा बुधवारा रातीं 10 वरांच्या सुमाराक हिरो होंडा दुचाकीक उजो लावन तशेंच घरांतल्या साहित्याचें लुकसाण केल्ल्या प्रकरणांत फोंडें पुलिसांनी तुषार महेश नायक (20) हाका अटक केल्या.

'कोकणसाद लायव्ह'चे कुडाळ शार प्रतिनिधी उत्तम शिरोडकार अंतरले

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

सावंतवाडी: 'कोकणसाद लायव्ह'चे कुडाळ शार प्रतिनिधी उत्तम शिरोडकार हांकां बुधवारा रातीं 11.45 वरांचेर काळजाच्या आताकान मरण आयलें. कुडाळच्या एका खाजगी हॉस्पिटलांत तांणी निमाणो स्वास घेतलो.

उत्तम शिरोडकार हे मूळ बिबवणे हांगासरले. शालेय शिक्षण पुराय केले उपरांत 2006 वर्सा एका खबरांपत्रांत तांणी आपली पत्रकारिता सुरू केली. 2006 वर्सा तांणी पयली झाराप वार्ताहर म्हूण आपले पत्रकारितेक सुरवात केली. उपरांत 2012 मेरेन कुडाळ शार वार्ताहर म्हूण तांणी काम केलें.

2013 वर्सा सिंधुदुर्ग लायव्हचे कुडाळ प्रतिनिधी म्हूण तांणी काम केलें. उपरांत ते गोंयांत एका खबरांपत्रांत उपसंपादक म्हूण कामाक लागले. कोरोना काळांत तांणी आपल्या गांवांत वचप पसंद केलें. उपरांत तांणी कोकणसाद लायव्ह आनी दैनिक कोकणसाद हातूंत कुडाळ शार प्रतिनिधी म्हूण काम करपाक सुरवात केल्ली.

तीन चार म्हयन्यां पयलीं तांचेर दोना पावलाच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत बायपास शस्त्रक्रिया जाल्ली. ते खूबशे दीस घराच आशिल्ले. बुधवारा सांजवेळा पांच वरांचेर अचकीत तांच्या हड्ड्यांत दुखूंक लागिल्ल्यान तांच्या इश्टांनी कुडाळांतल्या एका खाजगी हॉस्पिटलांत दाखल केले. वखदविरसद सुरू आसतनाच रातच्या 11.45 वरांचेर तांकां काळजाचो आताक आयलो आनी तांणी निमाणो स्वास घेतलो.

तांचे फाटल्यान घरकान्न, धूव, भाव असो मोटो घराबो आसा. कोकणसाद लायव्ह आनी दैनीक कोकणसादचे मुखेल संपादक सागर चव्हाण हांणी कोकणसाद पंगडा कडल्यान तांकां आर्गां ओंपून दुख्ख उक्तायलां.

गुंतवणूकदारांची फटवणूक: मुख्य दुबावीत जयकुमार गोहीलाक अटक

गुजरातांत वचून गोंय अर्थीक गुन्यांव फांट्याची कारवाय

अर्थीक गुन्यांव फांट्यान गुजरातांत अटक केल्लो जयकुमार गोहील.

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांतल्या सुमार अडेज हजार गुंतवणूकदारांक चड कळंतराचें हांयस दाखोवन 9 कोटी 33 लाख रुपयांची तोपी घालून फरार आशिल्लो रंजिता एंटरप्रायझेस कंपनीचे जयकुमार गोहील ह्या दुबाविताक गोंय अर्थीक गुन्यांव फांट्यान गुजरातांत अटक केल्या.

दुबाविताक गुजरातांतल्यान गोंयांत हाडून मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत उबो करून न्यायालयान ताका 10 दीस पुलीस बंदखणींत दवरपाचो आदेश दिला.

ह्या प्रकरणांत मडगावं आनी वास्को वाठारांतल्या अडेज हजारां वयर चड गुंतवणूकदारांक फटयिल्ल्याची कागाळ अर्थीक गुन्यांव विभागा कडेन नोंद जाल्ली. त्या सगल्यांचो तपशील घेवन पुलीस निरिक्षक विद्धेश शिरोडकार हांणी रितसर कागाळ दाखल करून घेतली. उपरांत निरिक्षक शिरोडकार हांणी कंपनीचे धनी जयकुमार गोहील, ताची घरकान्न आरती कश्यप हिचे सयत कर्मचारी स्वेझेल फर्नांडीस, लिंबाजी लमाणी, मुईद माधवानी आनी मुईन माधवानी ह्या दुबाविता आड कागाळ दाखल केल्ली.

पुलिसांनी दुबाविता आड फटवणूक केल्ले प्रकरणांत भादंसंहितेच्या विवीध कलमा खाला आनी गोंय ठेवीदार कळंतर संरक्षण कायद्या खाला गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला.

गुंतवणूकदारांची फटवणूक करून मुख्य दुबावीत जयकुमार गोहील आनी ताची घरकान्न आरती कश्यप फरारी जाल्ले. फाटल्या सप्तकांत दुबावीत गुजरातांत आशिल्ल्याची म्हायती अर्थीक गुन्यांव विभागाक मेळ्ळी.

उपरांत पुलिसांचो एक पंगड गुजरातांत वचून डुंग्रा वापी पुलिसांचे मजतीन दुबावीत जयकुमार गोहील हाका ताब्यांत घेतलो. तशेंच गोंयांत हाडून ताका न्यायालयांत उबो करून रितसर अटक केल्या.

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
पिळर्ण उद्योगीक वसणुके लागीं, साळगां सेमीनारीकडे
साळगांव, बार्देस गोंय 403511
क्र: 3/32/12-PCB/lab/6018
तारीख: 07/07/2022

कळोवणी

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ दोन बोली पद्दती खाला (तांत्रीक आनी अर्थीक), नॉयज मॉनिटरींग यंत्रणांच्या विक्री आनी प्रकल्पाचो अणभव आशिल्ल्या पात्र आनी नामनेच्या संघटनां कडल्यान ' कामाचो आदेश दिले उपरांत दोन म्हयन्यांनी पांच वर्सांच्या काळा खातीर गोंय राज्यांतल्या १२ सुवातांनी सतत ॲम्बीयन्ट नॉयज प्रकाराचेर नदर दवरपा खातीर ऑनलायन बोली मागयता. ही बोली 28/07/2022 ह्या दिसा दनपारां 3 वरां मेरेन सादर जावंक जाय.
जायरातीची सविस्तर म्हायती https:eprocure.goa.gov.in हे वॅबसायटीचेर आसा.

वांगडी सचीव
गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळा खातीर

डीआय/एडिव्हिटी/664/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ
पिळर्ण उद्योगीक वसणुके लागीं, साळगां सेमीनारीकडे
साळगांव, बार्देस गोंय 403511
क्र: 3/32/12-PCB/lab/6022
तारीख: 07/07/2022

कळोवणी

गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ दोन बोली पद्दती खाला (तांत्रीक आनी अर्थीक), नॉयज मॉनिटरींग यंत्रणांच्या विक्री आनी प्रकल्पाचो अणभव आशिल्ल्या पात्र आनी नामनेच्या संघटनां कडल्यान 'नॉयज लॅवॅल मिटर दिवपाक, प्रात्यक्षिक आनी प्रशिक्षणा खातीर ऑनलायन बोली मागयता. ही बोली 28/07/2022 ह्या दिसा दनपारां 3 वरां मेरेन सादर जावंक जाय.
जायरातीची सविस्तर म्हायती https:eprocure.goa.gov.in हे वॅबसायटीचेर आसा.

वांगडी सचीव
गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळा खातीर

डीआय/एडिव्हिटी/663/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

सर्वेक्षण आनी जमीन नोंदणी अधिक्षकांचें कार्यालय, मडगांव गोंय
केस: 10/ISLR/MISC/24/2022

प्रती,
१) सीवेज आनी साधनसुविधा विकास महामंडळ गोंय लिमिटेड
३ री माळी, पीडब्लयुडी प्राकार, विद्यानगर,
मडगांव साश्ट गोंय.........................**अर्जधारक**
आड
१) राय कोमुनिदाद
२) जुवांव बार्बोजा...............................**संलग्न धारक**

भौशीक कळोवणी

विशय: साश्ट तालुक्यांतल्या राय गांवांतल्या सर्वे क्र 288/10,11 आनी 12 हांगां पीडब्लुडीन संपादीन केल्ल्या जमनीच्यो शिमो आंखप.

संदर्भ: पत्र क्र: SIDCGL/TECH-F-2/2022-23/62,
तारीख: 28/04/2022

सर/मॅडम

हांव,सकयल स्वाक्षरी करपी, श्री ऋषभ वेर्णेकार, फिल्ड सर्वेयर, हांकां सीवेज आनी साधनसुविधा विकास महामंडळ गोंय लिमिटेड हांणी अर्ज केल्ल्या साश्ट तालुक्यांतल्या राय गांवांतल्या सर्वे क्र 288/10,11 आनी 12 हांगां जमनीच्यो शिमो आंखपा खातीर नियुक्त करतात. हें काम 18/07/2022 ह्या दिसा सकाळीं10.30 वरांचेर जातलें.

तुमी अर्जदार आशिल्ल्यान सांगिल्ल्या दिसा आनी वेळार तुमी आयएस आनी एलआर मडगांवच्या कार्यालयांत हजर रावचे आनी संलग्न धारकांनी सुवातीचेर हजर रावचें.

अर्जधारकाक विनवणी करतात की तांणी शिमेचेर आशिल्लीं झुडपां निवळ करचीं आनी सर्वेयराक जमीन मोजपा खातीर मजत करपाक दोन मानाय हाडचे.

सर्वेक्षण जाले उपरांत तुमची बाजू निरिक्षण अहवालाचेर नोंद करतले.

गैरहजर राले वा वयले आदेश पाळ्ळे नात जाल्यार केशीचीं कागदपत्रां परत संबंदीत खात्यात फुडले कारवाये खातीर धाडून दितले.

तुमचो विस्वासू
श्री पॅट्रीक गॉन्सालवीस
सर्वेक्षण आनी जमीन नोंदणी निरिक्षक, साश्टव गोंय

डीआय/एडिव्हिटी/665/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

GOA UNIVERSITY
Taleigao Plateau, Goa - 403 206.

E-Tender Notification No. GU/9/2022-2023/Engg.& Tech Div/083 Date: 01/ 07/2022

TENDER NOTICE

The Registrar on behalf of Goa University invites online **"Item rate tender"** from approved and eligible contractors registered in appropriate Class & Categories for the following work as under:-

Sr. No	Name of Work	Estimated cost put to bid in rupees (Excluding All taxes and GST)	Class of Contractor
1	Providing underground L.T cables for HRDC building and street light poles in Goa University- Phase I	Rs.6171584.00	Class I (Electrical) Goa State PWD

Last Date of Submission of online Tender: **20/ 07 /2022 up to 15.00hrs.**
Date and Time of Opening of Online Tender: **21/ 07/2022 after 11.00hrs.**

The Earnest Money Deposit should be deposited along with the Tender in the appropriate Form as given in the detail Tender Notice. For details tender Notice please visit **https://eprocure.goa.gov.in**

Sd/-
REGISTRAR
Goa University

आत्ममग्न सरकार, चिंतामग्न गोंयकार

नळा वरवीं घराघरांनी मेळपी उदक, लायट हांचे भशेनूच आनीक एक वस्त जिणेगरजेची जाल्या. ती म्हणल्यार रांदपाचो गॅस. चुलीचेर रांदपी घरां आतां खूब उणीं जाल्यात. तशे रांदन, चुलीचेर रांदपी गरीब आसात. मध्यमवर्गीय कुटुंबांक न्हांवपाचें उदक तापोवपाक चूल, लाकडां लागतात. गोंया सारक्या सुखवस्तू राज्यांत दरेकाच्या घरांत गॅस शेगडेचेर रांदतात. भोवतेक कुटुंबांनी तर 2-2 गॅस कनेक्शनां आसात. मात इंधना प्रमाण गॅसाचें मोलूय दर देड- दोन म्हयन्यांनी वाडत आसता. आतां ते अधिकार पेट्रोलियम कंपनींक दिल्यात. म्हणटकच आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मोल वाडलें काय आमच्या भारतातूंय ते वाडटा. हाचो फटको मध्यमवर्गीय कुटुंबांक चड बसता. म्हयनो कसो काडचो, हो हुस्को तांकां सतायत आसता.

दोन दिसां पयलीं रांदपाच्या घरगुती गॅस सिलिंडराचें मोल 50 रुपया वाडलें. तेवटेन घोशणा सोंपचे पयलीं देशभरांत सगल्या एजन्सींनी हें नवे दर सोमतेच लागू गेले. आतां सिलिंडर देशभरांत 1053 ते 1067 रुपयांचेर पावला. फाटल्या मे सावन जाल्ली ही तिसरी आनी वर्सांतली चवथी वाड. फाटल्या 36 दिसांत गॅस 244 रुपया म्हारग जाला. गॅस सिलिंडर ही गरजेची वस्त जाल्ल्यान ती विकत घेवचीच पडटा. रांदप, च्या, पिवपाचें उदक तापोवपाक सगले रांदपाचो गॅसूच वापरतात. तरीय आतां स्टोव्ह, इलेक्ट्रीक शेगडी. गिझराचोय वापर वाडपाक लागला.

रांदपाच्या गॅसाचें मोल वाडलें, अशें कोणूय म्हणीत जाल्यार थोड्यांक राग येता. तुमी दर म्हयन्याक बँकेंत येता ती सबसिडी घेनात, असो तिरकस प्रस्न ते करतात. मात, भोवतेक शारांनी मे 2020 सावन सिलिंडराचेर मेळटाली ती 200 रुपयांची सबसिडी मेळूंक ना. सरकार उज्ज्वला येवजणे खालाच ती दिता. कोरोनाच्या काळांत ती बंद केल्ली. म्हणटकच जें मूळ मोल आसा, तें फारीक करूनच गॅस सिलिंडर घेवचो पडटा. काटकसरीन जीण जगपी कुटुंबांक दर म्हयन्याक 1000 रुपया म्हणजे चडूच जाले. लायटीचें बिल पसून आतां हजारा वयरूच येता. गॅसाचें नवें कनेक्शन घेतना आतां साडेसातशीं रुपया चड फारीक करचे पडटात. रेग्युलेटर, गॅस पायप हांचेय दर दोन- अडेचशें रुपया वाडल्यात. तातूंत कांय शारांनी जांकां 25 दीस सिलिंडर येतालो, तो 17 ते 18 दिसूच येता. चड रांदिल्ल्यान हें जाता काय सिलिंडरांत गॅस कमी आसता? सिलिंडर घेतना जोखून घेवचो अशें सरकार सांगता. मात सगल्यांकूच हें शक्य जायना.

इंधनाचें मोल वयर- सकयल जायत आसता. हे खेप घरगुती गॅस वाडला, तर 19 किलांचो वेवसायीक सिलिंडराचें मोल साडेआठ रुपया देंवयलां. पॅत्रॉल देंवयले, तेवटेन गॅस वाडयलो. खावपाचें तेल सवाय जालें, तेन्नाच डिझेल वाडलें. ह्या मोलाच्या नाचांत सामान्य मनशाचो मात पखवाज जाता. हेवटेन थाकाय मेळ्ळी जाल्यार तेवटेन बोल्साक खार.... निमणो हिशोब एकूच. डिझेलाचे दर वाडले काय भाजीपालो, फळां, कड्डुणां सगलेंच वाडटा वा वाडयतात. डिझेल वाडलां, अशें गिरायकाक सांगलें, काय तो थंड. आदल्या तेंपार गॅस, पॅत्रॉल वाडलें काय बायलांची व्हडलीं आंदोलनां जातालीं, मात हालींच्या कांय वर्सांनी एकलीय बायल गॅसवाडीचो विशय घेवन रस्त्यार देंविल्ली दिसना. घडये तांकांय परिस्थिती बदलचीना हाची खात्री पटल्या आसतली.

गांवांनी शेणी, केरोसीन, लाकडां वापरून रांदतात. धुंवराक लागून बायलो आनी भुरग्यांचे भलायकेचेर परिणाम जाता. देखून प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजण सुरू केल्ली. बीपीएल म्हणल्यार दळडीर रेशे सकयल्या लोकांक तिचो लाव मेळटालो. 30 सप्टेंबर 2020 उपरांत तिका वर्सभर मुजत वाड मेळिल्ली. मजगतीं, सिलिंडराचेर मेळपी अनुदानाचो त्याग करपाचें आवाहन केंद्र सरकारान केल्लें. मात चडश्यांनी तो त्याग केलो ना, तें सोडात. गोंय सरकारान सगल्यांक वर्साक तीन जादा सिलींडर दिवपाची घोशणा केल्ली. मात ती येवजण अजून सुरू जावंक ना. हेर राज्यां परस गोंयांत जिणेगरजेच्यो सगल्योच वस्तू म्हारग. मागीर ती भाजी जांव वा कड्डुण, फळां. हांगाचें राहणीमानूय हेरां परस उंचेलें. तरीय म्हारगायेचो हुलोप ताका बसता. गॅस, लायट, पॅत्रॉलाचें मोल वाडिल्ल्यान चिंतामग्न जाल्ल्या गोंयकारांक सरकारान बेगीन थाकाय दिवची.

आंतरराष्ट्रीय बाजारांत गॅस सिलिंडराचें मोल वाडलें काय आमच्या भारतातूंय ते वाडटा. हाचो फटको मध्यमवर्गीय कुटुंबांक चड बसता.

म्हाका दिसता....

अंधश्रद्धा आनी मनीस

आयज आमी एकविसाव्या शेंकड्यांत पावल्यांत. सगलीं जाणां बरे तरेन शिकिल्ली आसात. भायर आमी कितलींय सुदारलीं म्हणू, पूण अजून आमी पुराय सुदारुंक नात. कित्याक तर अजून आमी अंधश्रद्धेच्या काळांत आशिल्ले सारकीं वागतात. अंधश्रद्धे विशीं उदाहरणां कांय कमी नात. तातूंत वेगवेगळे प्रकार आसात. काळो जादू, देवस्पण, तंत्र-मंत्र, नदर लागप अशे जायते अंधश्रद्धेचे आसात.

आता कुटुंबान ल्हान भुरगो जल्माक आयलो की खोशेन सोयरी ताका पळोवपाक येतात. पूण आमचीं जाण्टीं म्हणटात, तुमी भुरग्याक घेवं नाकात, ताका भायर व्हरपाचें ना. नदर लागतली. हें आनी तें.. अशीं तांचीं उतरां आसतात. मात्शें कितें जालें की तीं म्हणटात कोणाची तरी नदर लागली. तशेंच मासीक पाळी वेळार बायलांक- चलयांक कशें वागयतात हें दरेकाक खबर आसा. तांकां कित्याकुच हात लावपाक दिनात, घरांत मेकळें भोंवपाक मेळना, घरान कितें कार्यावळ आसली की तातूंत तांकां वांटो घेवपाक मेळना आदि. हे संबंदी खूबश्या चलयांक प्रश्न पडटा, अशें कित्याक? तर खरें म्हणल्यार तशें कांय नासता. ही एक अंधश्रद्धा जी पिळग्यांन पिळग्यो चलत आयल्या. मात्शें कितें जाले की लोक धावतात भट, घाडया कडेन ...कितें जालें? कोणें कितें केलें? म्हूण पळोवपाक. हें कितपत योग्य आसा? ही अंधश्रद्धा न्हय? उदाहरणां खूब आसात दिवपाक आनी आमका सगळ्यांक ती खबर आसात. फकत तातुंतल्यान सगळ्यांनी भायर येवप गरजेचें.

शिकिल्ले सवरिल्ले लोक आयजूय असल्या अंधश्रद्धेचेर विस्वास दवरुन बसल्यात. तशें आतांची कांय तरणाटीं भुरगीं अंधश्रद्धे विरोधांत उलयतना दिसतात. आमी आयकता पूण तांचेर उपाय काय करुंक पावना. रीत, रिवाज ह्यो रुढी कोणे घातल्या? देवान काय मनशान? आमी आमचेरुच ह्यो रुढी घालून घेतल्यात. त्यो आमच्यान बदलूंक जातात. पूण लोक कितें म्हणटले.. घरांतल्या जाणट्यांक वायट दिसतलें.. म्हूण तीच फाटली परंपरा दरेक जाण चलयतात. अंधश्रद्धेंतल्यान जो मेरेन आमी भायर येनात तो मेरेन आमी पुराय पणान सुदारलेली आसची नात. आयचे पिळगेन तरी हें काम करपाक मुखार येवपाक जाय. नाजाल्यार अशींच पिळग्यांन पिळग्यो तेच अंधश्रद्धेच्या घाणींत आमी लोळत उरतलीं.

प्राची गांवकार
सुर्ल - सत्तरी

कोंकणी कवितेची प्रतिश्ठा वाडोवपी मेल्विनाची कल्पकथा !

दायजी वर्ल्डाच्या माध्यमातल्यान कविता ट्रस्टाची 'बिरी बिरी पावस' ही कोंकणी कविता सादरीकरणाची माळ पळोवपाची संद मेळ्ळी. कविता ह्या प्रांताक कितले उंचायेर व्हरून दवरूं येता, हें दाखवपी मंगळूरांतले नामनेचे कवी मेल्विनबाब रॉड्रिगीस हांचे तकलेंतल्यान आयिल्ले हे कल्पकथेक एक कवी आनी रसीक ह्या नात्यान म्हजो सलाम.

फोव हो तसो सात्वीक आहार. आमी पयलीं सुकेच फोव खाताले. पूण, आयचे नवे पिळगेक ते आवडनात. पूण कशेय तरेन ते तांच्या पोटांत वचपाक जाय म्हणून तातूंत कातलेचे कुडके, गोड, वेलची बी घालून वेगळोच पदार्थ करून दिवचो पडटा. तशें केलें जाल्यार ते तांच्या पोटांत वता. मेल्विनबाबान कविता लोकप्रिय करपाचे भावनेतल्यान अशेंच धोरण आपणायलें. तांणी केल्लो हो प्रयोग आमकां पळोवपाक बरो, मात कठीण आनी खर्चीकूय. पूण तें करीना जाल्यार कविता लोकप्रिय जावंक शकना. नव्या काळाची गरज ती. कविता रूचीक जाल्यार सामान्य मनीसूय आयकूक बसता. कवितेचेर उफाट प्रेम आसले बगर अशे तरेचो उपक्रम घडून येवप शक्यूच आसना. हो प्रयोग जैतवंत करपाक कुशल प्रतिभावंत मनीस बळाचीय गरज आसता. मेल्विनालो हो प्रयोग जैतवंत जावपाक तांची घरकान्न आयब्रेलबाय, कविता ट्रस्टाचे सध्याचे अध्यक्ष किशू बारकूर, एन्ड्र्यु डिकुन्ना, विलीयम पायश, व्हिक्टर माथायस अशा सक्रीय सहकाऱ्याचेंय योगदान लाभलें. 'बिरी बिरी पावस' फकत मंगळूरा पूरतोच मर्यादीत उरना. गोंय, कर्नाटक, केरळ, महाराश्ट्र अशा राज्यांतल्या आनी विदेशांतल्याय काव्य रसिकांक तो भिजोवन चिंब करता. ह्या पावसान कोंकणी कविता जनमानसा मेरेन पावयल्या. हे सर्तीतल्या सर्तकांची चांचणी गोंय आनी मंगळुराक

हे संकल्पनेचें खाशेलेंपण म्हळ्यार नव्या कविता बरोवप्यांक माची मेळोवन दितनाच तांकां प्रस्थापीत कवींच्यो कविताय वाचूक लावन तांच्यात नकळटांच कविते विशींची आवड निर्माण करतात. आमचे हालींचे कांय कवी कोणाचीच कविता वाचनात. ज्या कवीची कविता सर्ती खातीर सादर करतात त्या कवी विशींय कांय जाणाक कांयच खबर आसना. 'बिरी बिरी पावस'क लागून कोंकणीतल्या नामनेच्या आनी साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त कवींच्योय कविता सर्तकांक अभ्यासच्यो पडटा. ताचें कारण उपांत्य फेरयेक पाविल्या कवींक साहित्य अकादेमी प्राप्त कवींची एक कविता सादर करपाची अट आसता. इतलेंच न्हय ज्या कवीची कविता निवडटा तो कवीय समजून घेवचो पडटा. ताचें कारण कविता सादर करचे आदी कवीक आयोजक कसलो प्रस्न विचारीत हाचो अदमास आसना. म्हणून सर्तकांक अभ्यास करूनच वचचें पडटा. हांतल्यान कविते वांगडा त्या कवीकूय लोकप्रीय करपाचें काम नकळटांच जाता. कविता ट्रस्टाचो हो वावर फाटल्या बऱ्याच वर्सा सावन चालू आसा. पूण अंदूंच्यान तांणी टेलीव्हिजनाच्या माध्यमांतल्यान एखाद्र्या सारेगमप सारक्या कार्यक्रमावरींच कवितेक माची तयार करून दिवपाचें काम केल्ल्यान कविता प्रकाराची प्रतिश्ठा आनीक वाडूक पावल्या.

ह्या स्पर्धांच्या निमतान आमचे गोंयचे नवे कवी मंगळूरांत वतात. हें जेन्ना हांव पळयता तेन्ना हांव भुतकाळांत पावता. म्हजो मित्र उमाकांतबाब शेट्ये हांचे संकल्पनेतल्यान 1981 वर्सा तेन्नाचो म्हजो कवी मित्र सज्जन तारी हाच्या सांगातान हांव गोंय ते मंगळूर मेरेनचे पदयात्रेक भायर सरलो. दर्यादिग वाठारांतल्या कोंकणी समाजाक लागींच्यान समजून घेवचो, हो ते भोंवडेचो हेतू. 1980 च्या अदमासाक मंगळूरांतले नामनेचे कवी चा. फ्रा. दे कोश्ता गोंयांत आयिल्ले. तेन्ना हांव कवितेच्या मळार निगतीच दिमखुरी मारूंक लागिल्लो. तांच्या कविता सादरीकरणाचो खूब व्हडलो प्रभाव आमचे पिळगेचेर पडलो. तांतल्यानच मंगळूर मेरेनचे पदयात्रेची संकल्पना जल्माक आयली. 14 व्या दिसा आमी दोगूय मंगळूर पावले. ह्या प्रवासांत वाटेर जंय रावताले थंयच्या लोकांक आमी आमच्या म्हालगड्या कवींच्यो कविता टेप रेकोर्डरच्या माध्यमांतल्यान वाजोवन दाखयताले. चा. फ्रा. बाबांच्या घराय वचपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें. चाफ्राबाब अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याक म्हत्व दिवपी कवी. त्या काळार तांणी थंयच्या साबार कोंकणी बरोवप्यांची आमकां भेट घडयली. त्या वेळार तांणी मेल्विन नांवांचो

होमखण

एक भुरगो आसा आनी तो खूब बऱ्यो कविता रचता. तो फुडाराक व्हडलो कवी जांव येता. ताका तुमकां मेळोवन दिवपाचो पूण तो सद्या मंगळूरांत ना, अशेंशें कितें सांगलें. हांव तेन्ना बावीस वर्सांचो. मेल्विन घडये आसत तेन्ना 13/ 14 वर्सांचो अशें म्हाका दिसता. तेन्ना सावन मेल्विन हें नाव म्हजे तकलेंत आशिल्लें. चा. फ्रा. बाबांची आनी आमची खूब लागींची इश्टागत जाल्ली. म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार उपरांतल्या कितलेशाच वर्सांनी चा. फ्रा. बाबांचो आशिर्वाद लाभिल्ल्या मेल्विन नांवांच्या मनशाची म्हाका भेट जाली ती नामनेचो कोंकणी कवी म्हणूनच. साहित्य अकादेमी पुरस्कार जैतवंत मेल्विन रोड्रिगीस! ताका पळयता, तेन्ना तेन्ना म्हाका चा. फ्रा. बाबांची याद येता. खंयचेय बरे गजालीचो उद्धार जावपाचो आसता तेन्ना निर्सग कोणाक तरी जल्माक घालता.

कोंकणीच्या उद्धारा खातीर शणै गोंयबाबाक जल्माक घालो. गोंयचे अस्मितेचे राखणे खातीर उदयबाब भेंब्रेचो जल्म जालो, कोंकणी नाटकाक प्रतिश्ठा मेळोवन दिवपा खातीर पुंडलिक नायकाक जल्माक घालचो पडलो, तशेंच कोंकणी कवितेची प्रतिश्ठा वाडोवपाच्या वावरा खातीर निसर्गान मेल्विन रॉड्रिगीस नांवांच्या कवीक जल्माक घालो, अशें हांव म्हणन. मेल्विनाचो हो वावर इतिहासीक. तांचें कविता फेस्त म्हळ्यारय कवितेचो उत्सवूच. कविता हो साहित्यांतलो सर्वांग सुंदर प्रकार. थोडेच उतरांनी व्हडलो आशय मांडपाची तांक कविता प्रकारा कडेन आसता. मेल्विनबाब आनी ताच्या वांगड्यांचो कविते कडेन पळोवपाचो दृस्टीकोन भोव तोखणायेचो. 'बिरी बिरी पावस'तल्या जैतवंत सर्तकां खातीर इनामाय बरीं आसतात. इनामा जेन्ना गडगंज आसतात तेन्ना नवे बरोवपी सर्तीत वांटेकार जावपाक आकर्शीत जातात. तांतल्यान नव्या बरोवप्यांचे कल्पना शक्तीक पोसवण मेळटा, ह्या उपक्रमातल्यान कोंकणीत दर्जेदार कवी निर्माण जावपाक आदार जातलोच, हातूंत दुबाव ना. 'बिरी बिरी पावसा'न समाजांतले वेगवेगळे प्रस्न कवितांच्या माध्यमातल्यान प्रभावीपणान समाजा मुखार हाडपाचें काम केलां. 'बिरी बिरी पावस' म्हळ्यार काव्य रसिकां खातीर आगळी वेगळी मेजवानी! कविता ट्रस्टाचो हो वावर अखंडीतपणान चालू उरू.

संजीव वेरेंकार
9422643629

'बिरी बिरी पावस' म्हळ्यार काव्य रसिकां खातीर आगळी वेगळी मेजवानी! कविता ट्रस्टाचो हो वावर अखंडीतपणान चालू उरू.

सालांत

एके विधवेचें दुखणे.....

आमचे कॉलनींत एक बायल रावता. सदांच तोंडाची बडबड, तोंडार हांसो आनी कोणागेर सण-कार्य आसल्यार मजत करपाक सदांच तयार. तिणें कोणागेर वचप म्हळ्यार सरभोंवतणी उर्बा, उत्साह येवप, सरभोंवतण हांसून--खिदळून भरुन वचप, सरभोंवतणी. सकारात्मक ल्हारां तयार जावप.

वाड्या वेली भाजीवाली सदांच तिचे खातीर वोवळांचो, सुरगांचो, मोगऱ्यांचो वळेसर चुकनासतना घेवन येताली आनी वळेसर माळून, शिरींगार करुन ती कॉलनीभर परमळ परजळयताली. एकेकदा वळेसराचे चड पड आसत जाल्यार आपल्या इश्टीणींक दिताली, तेय एक पयसो घेय नासतना!

पूण थोड्या दिसां पयली, हांथरुणार आशिल्लो तिचो घरकार कॅन्सरान सोंपलो आनी सदाच हांसपी, खेळपी ताजेतवाने फुल बावन गेलें. कोणागेर वचप ना, उलोवप ना.....तिची जीणच पुराय बदलून गेली. दोळ्यांतली दुकां लिपोवन लोकां मुखार हांसपाचें नाटक करचें पड्डालें तिका. पूण मनांतल्यान ती रड रड रडटाली. दीस कसोय करुन वतालो, पूण काळीकुट्ट रात तिका खावपाक, गिळपाक येताली. अक्राळ- विक्राळ आक्रुत्यो तिच्या फुड्यांत नागडो नाच करताल्यो. आपल्या मोगाळ धनया वांगडा जे कुडींत तिणे आपल्या फुडाराच्या संवसाराची भांगराळी सपनां चितारिल्लीं, तेच कुडींत ती आतां दुख्खाच्या दर्यांत बुडपाक लागिल्ली.

लग्न करून जेन्ना एक चली आपलें कुळार सोडून जड पावलांनी घोवागेर वता, तेन्ना तें थंयचो देवधर्म, कुळाचार सगळे मना पासून आपणायता. अनवळखी मनशांक आपले मायेचो पदर फुडें करता. तिचें नांव, कुळ सगलें बदलिल्लें आसता, पूण ती खोशयेन, मनांपसून ताचो स्वीकार करता.

पूण जेन्ना वायट नशीबान ती विधवा जाता, तेन्ना ती कोणाकूच नका आसता. तुजें आतां हांगा कांयच काम ना, अशें तिका नकळटां सांगतात. आदले सारको मानपान मेळना, उरफाटो दर एका पांवड्यार तिका अपमान, अवहेलना सोंसची पडटा.

घरांत गौरी- गणपतीक तिका निवेद्याचें जेवण सुद्धा करपाक दिनात. आमच्यो रुढी- परंपरा तिका अभद्र समजतात. तिनसांजचे वेळार तिणें देवाक दिवो लावप सुद्धा अपशकुन समजतात. लग्न कार्यांत सुद्धा खंयच्याय विधीक, तिका वांटेकार जावपाक दिनांत. खंयच्याय खोशयेच्या परबीक ताका रांधपाक आणि उश्टे काडपाक वापरुन घेतात. हक्कान वर्सान एकदा कुळराक वतले म्हळ्यार, हजार आडमेळीं हाडटात.

कुळाराचें नांव केन्नाच सुटिल्लें आसता आनी घोवा गेलीं तिका जाय तसो तेंको आनी आधार दिनात. आतां तिणें करचें तरीं कितें, हो जिवघेणो प्रश्न तिची न्हीद खळयता. घरांत एक विधवा आसप म्हळ्यार, ती अभद्रपणाची लक्षणां अशें घोवा गेले लोक समजतात. आतां तिची कोणांक गरज पडना. ती आतां घरांत आसल्यार आडगळ आनी नासल्यार चड बरें, अशें घोवा गेल्या मनशांक दिसूंक लागता. तिचें दुसरें लग्न करपाचो त्रास कोण घेवपाक तयार नासतात. वेल्यान एक आयती वावराडी मेळ्ळी, असो समज तीं करुन घेतात. म्हाका एक कळना, ती कितें तिच्या मनांत आशिल्लें वा उमेद आशिल्ली म्हणून विधवा जाली?

-

एकनाथ सामंत
9226219723

तिचें दुसरें लग्न करपाचो त्रास कोण घेवपाक तयार नासतात. वेल्यान एक आयती वावराडी मेळ्ळी, असो समज तीं करुन घेतात. म्हाका एक कळना, ती कितें तिच्या मनांत आशिल्लें वा उमेद आशिल्ली म्हणून विधवा जाली?

म्होंवा बोट

इश्ट- इश्टागत

घुस्पल्ली नातीं आनी तातूंत आनीकय घुस्पल्लो मनीस हे जोखपी तागडे भशेन. ताणें कितलेंय संतुलित रावचें थारयल्यार तशें जायचना. म्हूण नात्यांच्या ह्या घुस्पा गोंदळांत घुस्पल्ले जानवें जावन रावप काय सोडलेले सूत जावन सरळ आसूनूय वांकडे उरप होवूय परतून एकतरेचो गोंदळ. पूण ह्या सगल्यां नात्यांत ना ते नातें म्हळ्यार इश्टागतीचे. इश्टागत जोडची पडटा, तीं अशीच गावना. पूण, एकदा प्रामाणिकपणाच्या सुतान इश्टागतीच्या नात्यांत काळजाक काळीज गुंठलायले म्हणटकच घट्ट इश्टागत जाली हाची शाश्वती आमकां गावता.

जिविताची न्हंय व्हांवताना न्हंयेकाठार जाय तो इश्ट. हेंर नात्यांचो सांकव जायच, आलतडच्यान पलतडीं वचपाक. पूण केन्नाय पांय निसरून न्हंयेंत पडलो वा हो जिविताचो सांकवूच कोसळ्ळो जाल्यार पेंवपाक आदार करपी एक तरी इश्ट सांगाताक आसूंकच जाय. तो आमचे वांगडा तें प्रसंगार आसतलो इतलें तरी आमी गिरेस्त आसपाक जाय. बरें वायटाक एकवेळ हेर नातीं पावचीय ना घडये. पूण इश्ट आनी इश्टागत हीं खरी आसल्यार सदांच वेळा प्रसंगार तुका सगल्यांत आदी पावतली हें सत आमच्यान आडनदर करूं नजो. विज्ञान म्हण्टा की गरजेंतल्यान नवनिर्मणी जाता म्हूण. पूण इश्टागतींत कितेंच गरजे पुरते आसना, आसत जाल्यार ताका सुवार्थ म्हण्टात. आनी जंय सुवार्थ थंय इश्टागत तीं कसली? हेंर नात्यांत मोलावणी जांवयेता. थंयसर मान, भोवमान जोखतात. पूण इश्टागत हें सगलें न्हयकारता कारण तीं अमुल्य थारता.

कोणीतरी म्हळ्ळां खंय की मनशां जोडात म्हूण. कारण जिणेच्या शेवटाक आमचें कडेन आशिल्लीं मनशां तीच आमची खरी संपत. पूण ह्या सगल्यांच्या मात्शें फुडें वचून हांव म्हणीन जिवीतांत जाता तितले इश्ट जोडात आनी तांचे कडेन इश्टागतीचे नातें विणात. तुमीं अशें केल्यार गिरेस्त जातलेच, पूण ताचेच वांगडा धादोशी जातलें. कारण इश्ट, इश्टागत, फ्रॅन्डस्, यार-यारी हीच आख्ख्या आयुश्यांतली खरी जोड!

गौरांग गोकुळदास नायक
8975081363

■ **मुद्रक आनी प्रकाशक प्रमोद आचार्य** हांणी प्रुडंट मिडिया (गोवा) प्रा.लि. गोंय हांचे वतीन हें पत्र एलेगंट ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. **2-3-4**, थिवी इंडस्ट्रीयल इस्टेट करासवाडो, म्हापशें-गोंय हे सुवातेर **छापून** दुसरो माळो, फोर्थ इस्टेट (कामत मॅट्रोपोलीस) सांत इनेज, पणजी-गोंय हांगां **प्रकाशीत** केलें.

■ **संपादक: महेश महादेव दिवेकार** (पीआरबी कायद्या खाला संपादकी जबाबदारी) ■ **पणजी कचेरी:** दुसरो माळो, फोर्थ इस्टेट (कामत मॅट्रोपोलीस) सांत इनेज, पणजी-गोंय हे सुवातेर उजवाडायलें. फोन नं. **2405952**.

■ **ई-मेल: bhaangarbhuin@gmail.com** (बातम्या खातीर) **bhaangarbhuineditorial@gmail.com /** (लेख आनी साहित्या खातीर) **/ bhaangarbhuinadvt@gmail.com** (जायरातीं खातीर).

■ **सुचोवणी :** अंकात व्यक्त जावपी मतां कडेन संपादक-प्रकाशक-मालक सहमत आसतलेच अशें ना. मजकुराची जापसालदारकी बरोवपी- जायरातदार हांची आसतली.

पालकांनी भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालचें

प्रवीण आर्लेकार: तोरशें सरकारी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान

GOVT. HIGH SCHOOL TORSE
PERNEM, GO

तोरशें सरकारी हायस्कुलाच्या भोवमान केल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडा आमदार प्रवीण आर्लेकार.

■ भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें म्हालांतल्या दरेका पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालून मागीर तें प्राथमीक आसूं वा माध्यमीक तांचो दर्जो वाडोवपाचो यत्न करचो, अशें पेडणें मतदार संघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी सांगलें.

तोरशें सरकारी हायस्कुलाच्या पालक शिक्षक संघान आयोजीत शालांत परीक्षेंत येसस्वी जाल्ल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचे भोवमान कार्यावळीक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.

ह्या वेळार तोरशें जिल्हो पंचायत वांगडी सीमा खडपे, आदले जिल्हो पंचायत वांगडी रमेश सावळ, आदले सरपंच उत्तम वीर, आदले सरपंच सुर्यकांत तोरस्कार, मुख्याध्यापिका राजेश्री पेडणेंकार, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संजय महाले, जया सावळ आनी हेर हाजीर आशिल्ले.

सुरवातेक शाळेच्या संगीत विद्यार्थ्यांनी येवकार गीत गायलें. आमदार आर्लेकार हांचे हस्तुकीं कार्यावळ सुरू जाली.

ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे हस्तुकीं वट्ट 36 विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. तशेंच हायस्कुलांतल्या नव्या विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो.

आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी फुडें सांगलें, जे शिक्षक आपल्याक विद्यादान दितात त्या विद्यादानांतल्यान हे संवसाराचे सर्तींत आमकां तिगूंक जाय. ताका लागून विद्यार्थ्यांनी आपली पुरायेन उदरगत करची.

मुख्याध्यापिका राजेश्री गडेकार हांणी, ज्या विद्यार्थ्यांक येस मेळ्ळां तांणी फुडलें शिक्षण घेतना आपल्याचेर जे संस्कार जाल्यात त्या संस्कारांतल्यान आपली वळख तयार करची अशें तांणी सांगलें.

DON BOSCO COLLEGE OF AGRICULTURE
SULCORNA QUEPEM GOA
RURAL AGRICULTURE
WORK EXPERIENCE
Ozarim Village, Pernem Goa

वझरी पेडण्यां पाविल्ले डॉन बॉस्को कृशी म्हाविद्यालयाचे विद्यार्थी.

डॉन बॉस्को कृशी विद्यार्थी शेतकारांक दितले म्हायती

■ भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: डॉन बॉस्को शेती महाविद्यालयाचे चवथ्या वर्साचे विद्यार्थी वझरी पेडण्यां हांगा पावले. हे विद्यार्थी फुडले पांच म्हयने शेतकाऱ्यां वांगडा रावन विंगड विंगड घटकांचो अभ्यास करतले. तशेंच विंगड विंगड तंत्रज्ञानाची वळख, शेती खातीर उपेगी साधन सुविधा शेतकारांक समजावन सांगतले.

समर्थ धोंड, सिध्देश जरांवकार, अनंत बेतकेकार, साईश गांवकार, सुशांत घाडी हे विद्यार्थी सद्या वझरी पेडण्यां हांगा पावल्यात. तांकां मार्गदर्शन प्रा. राजन शेळके, डॉ. गौरीश करंजाळकार, डॉ. रचना कोळंबकार आनी कार्यावळीचे अधिकारी म्हणून डॉ. सुरेश कुंकळ्ळीकार आसतले. तशेंच योगा शिबीर, वृक्ष दिंडी आनी हेर कार्यावळी घडोवन हाडटले. 9 जुलयाक सकाळीं 8 वरांचेर सरकारी माध्यमीक विद्यालय गोठाणवाडो वझरी हांगा रगत दान शिबीर आयोजीत केलां.

चरावणें मुळावे शाळेंत मनयलो वनमहोत्सव

चरावणें मुळावे शाळेंत आयोजीत वनमहोत्सव कार्यावळींत वांटेकार जाल्लीं भुरगीं आनी पालक. वांगडा शिक्षिका सुवर्णा गांवस आनी संजीवनी गांवस.

■ भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: चरावणे सत्तरी हांगचे मुळावे शाळेंत वनमहोत्सव मनयलो. हातूंत शिक्षक आनी पालकांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतलो.

ह्या वेळार आयोजीत केल्ले एके कार्यावळींत शिक्षिका सुवर्णा गांवस हांणी, दरेकल्याचे जिणेंत सैमाचें एक वेगळें म्हत्व आसा. झाडां बगर आपूण जगपाक शकना. ताका लागून येवपी काळांत निरोगी जीण जगची आसल्यार दरेकल्यान झाडां सांबाळचीं. तशेंच झाडां लावपूय तितलेंच म्हत्वाचें अशें तिणें सांगलें.

शिक्षिका संजीवनी गांवस हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. संजीवनी गांवस आनी सुवर्णा गांवस हांणी झाडां कित्याक लावचीं हें विशीं भुरग्यांक म्हायती दिवन तांचे कडल्यान झाडां लावन घेतलीं.

डॉ. के. ब. हेडगेवार हायस्कुलांत शेनवारा किर्तन महोत्सव

■ भांगरभूंय | खबरां मेज

पणजी: डॉ. के. ब. हेडगेवार हायस्कूल-कुजिरा, बांबोळे आयोजीत ‘गजर किर्तनाचो’ हो बाल चक्रीकीर्तन महोत्सव ता. 9 जुलयाक सकाळच्या 8.30 ते दनपरां 1 वरां मेरेन मनयतले. ह्या महोत्सवांत कुजिरा, फोंडों आनी सांखळेच्या डॉ. हेडगेवार हायस्कुलाच्या फांट्यांनी विद्यार्थी किर्तन सादर करतले.

हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून भारत सरकाराचे पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक हाजीर रावतले. खासा आमंत्रीत म्हणून नामनेचे किर्तनकार सुहासबुवा लक्ष्मण वझे हाजीर आसतले. पुराय कार्यावळीचें सुत्रनिवेदन गोविंद विष्णू भगत करतले. श्री पांडूरंगाचे मुर्तीचें पूजन, दिंडी, किर्तन, नामदिंडी, गजर, आरती ह्यो सगळ्यो विधी ह्या महोत्सवा वेळार जातल्यो.

कुजिरा शाळेंतले रमा विराज शेणवी, शौर्य गोविंद भगत, सृजना गौरीश भगत, फोंडेंचे विद्यार्थी आरुषी ज्ञानेश्वर जोशी, उर्वी स्वप्नील देसाय, समीक्षा संतोश कुर्टीकार, जाल्यार कारापूर सांखळे हांगचे विद्यार्थी सृष्टी सुरेन्द्र गोवेकार, श्रेयस प्रसाद गाडगीळ, मिनल महेश नायक हे विद्यार्थी ह्या चक्री किर्तनात वांटेकार जातले. हे बाल कलाकार विवीध विशयांचेर किर्तनां सादर करतले.

हे कार्यावळीचे मुखेली आत्माराम उमर्ये आशिल्ल्यान वेवस्थापन मंडळ, सगळे शिक्षक आनी शिक्षकेतर वर्ग, पालक शिक्षक मंडळ ह्या वेळार हाजीर रावतलें. सगळ्या बरें मागपी तशेंच किर्तन मोगींनी हे कार्यावळीक हाजीर रावपाचें आवाहन शाळेचे मुख्याधापक विलास सतरकार हांणी केलें.

मेणकुऱ्यां आमदार शेट्ये हस्तुकीं वांटले रोंपे

CHILDREN'S SSY CLASSES AT MENKUREM
VILLAGE PANCHAYAT

मेणकुऱ्यां रोंपे वांट्टना आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये. वांगडा निलीमा गवस, शिरीष तारी, सर्वेदा गांवकार आनी मुकेश नायक. (विशांत वझे)

■ भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: दिवचल मतदारसंघांतल्या मेणकुरें पंचायत हांगा आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं विवीध झाडांचे रोंपे वाटपाची कार्यावळ जाली.

हे कार्यावळीक आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, दिवचल विभागीय शेती अधिकारी निलीमा गवस, मेणकुरें पंचायतीचे प्रशासक शिरीष तारी, मेणकुरें ग्रामपंचायतचे सचीव मुकेश नायक, सरकारी माध्यमीक विद्यालय - मेणकुरेंची मुख्याध्यापक सर्वेदा गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

ही कार्यावळ सरकारी माध्यमीक विद्यालय मेणकुरें हांगा जाली.

मानेस्तां हस्तुकीं सगळ्यांक विवीध रोंपे वाटले. कार्यावळीचें वेवस्थापन माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी केलं. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन आनी उपकार पंचायत सचीव मुकेश नायक हाणी केलें. रविकांत शेटये हांणी उपकार मानले.

गुरूपौर्णिमे निमतान 14, 15 वेर गायन, वादन, नाचाची कार्यावळ

■ भांगरभूंय | खबरां मेज

पणजी: कला अकादमी गोवा आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय, पाटो, पणजी हांच्या जोड पालवान कला अकादमीच्या हिंदुस्थानी संगीत आनी नाच विभागा वतीन गुरुपौर्णिमे निमतान ता. 14 जुलयाक दनपारच्या 2.30 वरां सावन हिंदुस्थानी संगीत आनी नाच विभागांतल्या विद्यार्थांचें शास्त्रीय गायन, वादन आनी नाचाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. तशेंच ता. 15 जुलयाक सकाळचीं 10 वरां सावन कला अकादमीच्या पेडणें, सांखळे, वाळपय, सांगें, केपें आनी काणकोण ह्या संगीत केंद्रांच्या विद्यार्थांचो संगीत मेळावो ही गायन,वादनाची कार्यावळ जातली. ता. 14 जुलयाक दनपारच्या 2.30 वरांचेर मानेस्तां हस्तुकीं कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. ही कार्यावळ कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरांत जातली.

उक्तावणा उपरांत कार्यावळीची सुरवात रोहित वनकर हांचे शिश्य यश आपटे आनी अथर्व गायक हांच्या बासरीवादनान जातली. उपरांत प्रेमानंद आमोणकार हांचे शिश्य साहिल नदाप, मयुश गांवस, लक्ष मठकार आनी दिपतेज रेवोडकार हांचें तबलें वादन जातलें. तबलें वादना उपरांत सचिन तेली हांची शिश्य मुक्ता मिसर हिचें शास्त्रीय गायन जातलें. उपरांत सुभाष फातर्पेकार हांचे शिश्य आकाश नायक हांचें पेटी एकोडें वादन जातलें. शैलेश गांवकार हांचे शिश्य कौस्तुभ च्यारी आनी जित सावंत हांचें तबलें वादन जातलें. तबलें वादना उपरांत रुपेश गांवस हांचे शिश्य सदानंद झो हांचें शास्त्रीय गायन जातलें. मागीर नंदा कळंगूटकार हांचे शिश्य मयुरेश तांबोसकार हांचे पेटी वादन जातलें.

उपरांत कथ्थक नाच सादर करतले. हातूंत वरदा बेडेकार हांचे शिश्य गौरी शानभाग, अभिशेक नायक, अलिशा अल्मेदा, चेलसिया डिसोझा, श्रेया कंवळेंकार आनी विजय पालकार हे वांटेकार जातले. उपरांत मंदिरा तिरोडकार हांची शिश्य वैष्णवी नाडकर्णी, तन्वी देसाय, मनस्वी बोडके, कस्तुरी करकरे आनी निधी नायक शिरोडकार हांची भरतनाट्यम नाचाची कार्यावळ जातली.

सपना नायक हांच्या शिश्यांच्या भरतनाट्यम नाचान कार्यावळ सोंपतली. हातूंत आकृती ताम्हणकार, गौरी सानबाग, अनुश्री कोली, तृप्ती दळवी, महिका हरमलकार आनी शहिल्या सातार्डेकार हीं वांटेकार जातलीं. पुराय कार्यावळी खातीर पांडुरंग गांवस, दयानिधेश कोसंबे, गितेश मांद्रेंकार, सुरज मोरजकार, भार्गवराम गर्दे आनी श्रीपाद गांवस हे तबल्यार, तशेंच दत्तराज सुर्लेकार आनी चारुदत्त गांवस हे पेटयेर साथ दितले. कथ्थक नाचाचे कार्यावळी खातीर वरदा बेडेकार हांची आनी सम्राज्ञी आईर हांची गायन साथ, रोहित वनकार हे बासरीचेर साथ दितले.

भरतनाट्यम नाचा खातीर मंदिरा तिरोडकार आनी सपाना नायक ह्या नटवंगमची साथ दितले. तशेंच डॉ. दिप्ता रुबसुंदरम् हांची गायन साथ आनी चेथनमुर्ती डी. आर. हे मृदंगमची साथ दितले. पुराय कार्यावळीचें निवेदन गौरवी फडके, जान्हवी म्हांबरे आनी आर्या रेगे सांबाळटले.

दुसऱ्या दिसा ता. 17 जुलयाक सकाळीं 10 वरां सावन कला अकादमीच्या सगळ्या संगीत केंद्रांनी विद्यार्थ्यांची शास्त्रीय गायन वादनाची कार्यावळ कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरांत जातली.

सगळ्यांनी हे कार्यावळीक जाहीर रावपाचें आवाहन कला अकादमीच्या हिंदुस्थानी संगीत आनी नाच विभागान केलां.

गोंयच्या कलाकारांची सिमला हिंदी गीतरामायण कार्यावळ

■ भांगरभूंय | खबरां मेज

पणजी: शिमला हांगा हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटीच्या वर्धापन दिसाक ता. 21 जुलयाक गोंयच्या कलाकारांची हिंदी गीतरामायण कार्यावळ जातली.

हिमाचलप्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांचे हस्तुकीं हे कार्यावळीचें उक्तावण जातलें.

किशोर भावे, चिन्मय कोल्हटकर, हर्षा गणपुले, मनोज गणपुले, सतीश हेगडे, विष्णू शिरोडकार, अवधूत च्यारी आनी तारानाथ होलेगडी हे गोंयचे नामनेचे कलाकार ही कार्यावळ सादर करतले. कार्यावळीचें निवेदन हिंदी गीतरामायणकार दत्तप्रसाद जोग हांचें आसतलें.

साळ विद्यालयांत झाड दिंडी वरवीं मनयलो वनमहोत्सव

■ भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: जुलय म्हयन्याचें पयलें सप्तक वनमहोत्सव म्हणून मनयतात. साळ पुनर्वसन शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी झाड दिंडीचें आयोजन करून वेगळे तरेन वनमहोत्सव मनयलो. शाळेंतली विद्यार्थी धाकटे वारकरी जावन दिंडींत वांटेकार जाले.

भुरग्यांनी ह्या वेळार सैमा संबंदी विंगड विंगड घोशणा दिल्यो.

कार्यावळीचे सुरवातेक पिंपळाच्या रोंप्याची मुखेल सोयरे मधु यशवंत गांवकार हांचे हस्तुकीं पुजा जाली. तांणी झाडां लागवडीचें म्हत्व सगळ्यांक सांगलें. उपरांत पर्णकला तज्ञ सूर्यकांत गांवकार हांणी पानां, फुलांनी सजयल्ले गाडयेंतल्यान शाळेच्या आंगणांतल्यान दिंडी भायर सरली. पुनर्वसन वाड्यावेल्या प्रत्येक घरांत विद्यार्थ्यांनी एकेक मसाल्याचें झाड दिलें आनी तें लावन ताची जतनाय घेवपाक सांगलें. सुमार 150 रोपटे वाटले. दिंडीक शाळेंतले आनी बालवाडींतले पालक तशेंच थळावे हाजीर आशिल्ले.

साळांतल्या मुळाव्या विद्यालयांत झाडां दिंडी वेळार झाडांचे लागवडीचें म्हत्व सांगतना मधू गांवकार. वांगडा धाकटू पाटील, स्मिता राऊळ, विद्यार्थी आनी पालक. (विशांत वझे)

ह्या वेळार विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजचे सूर्यकांत गांवकार, संतोषी नायक, नारायण गवस, डॉ. कृतिका म्हाळशेकार गवस तशेंच वनश्री प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष संजय सावंत, तुषार देसाय, संजय नाटेकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले.

शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक धाकटू पाटील हांणी कार्यावळीचें प्रास्तावीक केलें. जाल्यार पालक हर्षिता हेमंत मणेरीकार हांणी मानेस्तांक झाडांचे रोपे भेटोवन येवकार दिलो. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन शिक्षिका स्मिता राऊळ हांणी जाल्यार शिक्षिका रेश्मा नायक हांणी उपकार मानले. पालक संतोषी नायक हांणी मानेस्तांची वळख करून दिली. हे कार्यावळीचें आयोजन शिक्षक संकेत नायक हांणी केलीं यांनी केले. विवेकानंद फौज, केरी सत्तरी, तशेंच वनश्री प्रतिश्ठान, दोडामार्ग आनी गोंय राज्य जैवविविधता बोर्ड ह्या तीन संस्थानी हो उपक्रम राबोवपाक सहकार्य केलें.

मुरगांव म्हाल ही कलाकारांची खाण: जयंत जाधव

रवींद्र भवन बायणा आयोजीत बायलांचे भजन सर्तीचें जालें उक्तावण

■ भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव: मुरगांव म्हाल ही कलाकारांची खाण. हे भूंयेर कितलेशेच कलाकार मनांतल्यान भजनी सेवा करतात. ह्या कलाकारांचे कलेक वाव दिवपाक रवींद्र भवन बायणा वास्को सदांच तयार आसा, अशें रविंद्र भवन बायणाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी सांगलें.

पं. मनोहरबुवा शिरगांवकार स्मृती विभागीय बायलांची भजन सर्त केंद्र क्र. 3 रविंद्र भवन बायणा हांगा आयोजीत बायलांचे भजन सर्तीचे उक्तावण कार्यावळीक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. सुरवातेक मुखेल सोयऱ्यां हस्तुकीं दिवली पेटोवन कार्यावळ सुरू जाली. ह्या वेळार माचयेर कलाअकादमीचे कार्यकारी विकास अधिकारी प्रदीप गांवकार, तशेंच संजीव झरमेकार, परीक्षक मंडळी संदीप सावळ, दामोदर हेदे, सदानंद नायक तशेंच रवींद्र भवन बायणाचे कार्यावळ विकास अधिकारी बरेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

पं. मनोहरबुवा शिरगावकर स्मृती विभागीय बायलांचे भजन सर्तीच्या केंद्र क्र. 3 रवींद्र भवन बायणा हांगा आयोजीत बायलांचे भजन सर्तीचें उक्तावण करतना जयंत जाधव. वांगडा हेर मानेस्त. (मिलिंद काकोडकार)

रवींद्र भवनाचें मुखेल प्रेक्षक घर येवपी स म्हयन्यांच्या काळांत सुरू करपाचें थारायलां. एसीचें काम सोंपल्या उपरांत रोखडेंच प्रेक्षक घर कलाकारां खातीर उक्तें करतले, अशें जाधव हांणी फुडें सांगलें.

कला अकादमीचे कार्यावळ उदरगत अधिकारी प्रदीप गांवकार हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले.

मजगतीं, विभागीय महिला भजन सर्तीचें आयोजन 7 आनी 8 जुलय अशें दोन दीस केंद्र क्र. 3 रवींद्र भवन बायणा हांगा केलां. वट्ट 16 बायलांचे भजनी पंगड ह्या क्रांद्राचेर भजन सादर करतले. दोन सत्रांनी ही कार्यावळ आयोजीत केल्या.

कला अकादमी गोंयचे गोवाचे कार्यावळ अधिकारी संजीव झर्मेकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. कार्यावळ विकास अधिकारी प्रदीप गांवकर हांणी प्रास्तावीक केलें.

बालभवनाची राज्य पांवड्यार ग्रीटींगकार्ड डिझायन सर्त

■ भांगरभूंय | खबरां मेज

पणजी: बालभवना वतीन राज्य पांवड्यार ग्रीटींगकार्ड डिझाय्न सर्त शुक्रार, ता. 22 जुलयाक दनपरां 3 ते सांजचींa 5 ह्या वेळार पणजी, मडगांवां, फोंडें आनी दिवचल हांगा आयोजीत केल्या. ही सर्त गट अ-यत्ता 5वी ते 7वी, गट ब- यत्ता 8वी ते 10वी अश्या दोन गटांनी घेतले.

दिवाळी, नातालां आनी नवें वर्स, परंपरीक चित्रकला, आकर्शक सैमाचीं चित्रां, गोंयचे खंयचेय एके सुवातेचो सैमीक देखावो, फुलां, वालींचीं अशीं चित्रां भेटकार्डा खातीर काडूं येतात.

ही सर्त बालभवन, कांपाल, पणजी, रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदिर, मडगांवां, गव्हर्मेंट हायस्कूल, डिसीआय फॅक्टरी लागसारा, विद्यानगर आर्के, फोंडें, शांतादुर्गा हायस्कूल, दिवचल हांगा जातली.

सर्तीच्या प्रवेश अर्जाची तशेंच नेमा संबंदीची म्हायती लिंक बालभवन गोवा हे फेसबूक पेजीर दिल्या. तशेंच हे संबंधीचीं पत्रकां संबंदीत शाळा तशेंच संबंदीत संस्थांक इमेला वरवीं धाडल्यांत. प्रवेश अर्ज सादर करपाची निमाणी ता. 16 जुलय आशिल्ल्याचें कळयलां.

सावदी अरेबियांत बॉयकटाचो ट्रॅण्ड

हांगा हिजाब रद्द जाले उपरांत एक व्हड बदल जाला. तो म्हणल्यार, नोकरी करपी बायलां मदीं आतां बॉयकट हॅअरस्टायलीचो ट्रॅण्ड लोकप्रीय जाल्लो पळोवंक मेळटा.

मुस्लिम देश बायलांचे बाबतींत सामके कडक. तांकां बुरख्यांत दवरप, संगीत आयकुपाक दिवप ना, सादो गुन्यांव केल्यार दंड दिवप, शिक्षण दिवप ना... असले प्रकार बऱ्याच मुस्लिम देशांनी आजपसून घडटात. मात गिरेस्त मुस्लीम देश आशिल्ल्या सावदी अरेबियांतल्या बायलांचो दृश्टीकोन आतां चड उदारमतवादी जावपाक लागला. लैंगिक समानताये खातीर सरकारी पांवड्यार नेटान पावलां उबारपाक सुरवात जाल्या. ताचो परिणाम सावदी समाजांत दिसपाक लागला. गाडी चलोवपा सावन पायलटां मेरेन सावदी बायलां आतां जापसालदारक्यो घेवपाक लागल्यात. संवसारा कडेन संवाद सादपाची संद मेळिल्ल्यान बायलांचे जिणे पद्दतींतय बदल घडत आसात.

हांगा हिजाब रद्द जाले उपरांत एक व्हड बदल जाला. तो म्हणल्यार, नोकरी करपी बायलां मदीं आतां बॉयकट हॅअरस्टायलीचो ट्रॅण्ड लोकप्रीय जाल्लो पळोवंक मेळटा. बॉयकट केल्लीं बायलां राजधानीच्या रस्त्यांचेर दिसतात. ही केशभूषा तरणाट्या बायलां मदीं चड लोकप्रिय आसा. वेवसायान दोतोर आशिल्ल्या शमा (नांव बदललां) हिणें सांगलें, एका वेळार तिचे केंस तिच्या खांदार धोलताले. पूण रियादच्या एका हॉस्पिटलांत नोकरी मेळ्ळे उपरांत तिणें केंस कापपाचें थारायलें. घरच्यांनी परवानगी दिली.

शफीच्या मतान व्हड प्रमाणांत बायलो नोकरी करपाक लागल्यात. लांब केंसांची जतनाय घेवप कठीण जावपाक लागलें. कामाच्या वेळार दादल्याच्या दोळ्यां पासून राखण करपाकय हो लुक उपेगी पडटा. अशे तरेन ही केशभूषा आमकां वायट दोळ्यां पसून राखण दिता. मध्य रियाधांतले केशभूशा करपी लामीसान सांगलें, बॉयकटाची मागणी वाडल्या. दर दिसा तीस बायलो म्हजे कडेन येतात. सरासरी 8 बायलांक बॉयकट जाय.

सरकारी नोकऱ्यांनी बायलो

युवराज मोहम्मद बिन सलमान हाणें सुदारणा कार्यावळ चालीक लायली. ते प्रमाण बायलांक हक्क दिवपाक सुरवात जाली. ताका लागून 2020 वर्साच्या अखेरेक सरकारी नोकऱ्यांनी बायलांचो वांटो 33 टक्क्यां परस चड जाला. देशांत ३६% कामगार बायलो आसात.

अमेरिका, ब्रिटनाची चीनाक शिटकावणी

एफबीआय आनी एमआय5 ह्या अमेरिकी आनी ब्रिटीश गुप्तचर संस्थांचे मुखेली एकठांय येवन चिना संबंदी शिटकावणी दिल्या. अस्तंते कडल्या देशांक चीन हो सगळ्यांत व्हडलो दीर्घकाळ धोको अशें तांणी म्हणलां. दोनूय गुप्तचर संस्थांचे मुखेली एकठांय येवन शिटकावणी दिवपाची ही पयली खेप. चीनाच्या वाडट्या धोक्या विशीं तांणी संवसाराक ही शिटकावणी दिली.

ब्रिटीश गुप्तचर एजन्सी एमआय5 चे मुखेली केन मॅकॅलम हांणी सांगलें, आमचे गुप्तहेर 2018 वर्सा सावन चीनांत सात पटीन चड चवकशी करतात. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाक आपल्या फायद्या खातीर हेर देशांची लोकशाय, माध्यमां आनी कायदेशीर वेवस्थेंत चड रूची आसा अशें तांणी सांगलें.

चीनी कम्युनिस्ट पक्ष मक्तेदारी कडेन चड नेटान वता अशें एफबीआयचे मुखेली ख्रिस रे हांणी सांगलें. ही गजाल आमकां सगळ्यांत आव्हानात्मक आसतली. चीन आमचें तंत्रगिन्यान चोरपाचो यत्न करता. चीन वेवसाय आनी

बाजारपेठय हातांत घेवपाचो हेतू आसा अशें रे हांणी सांगलें.

चीनान आरोप न्हयकारले

मजगतीं, चीनान हे आरोप निराधार आसात अशें म्हणीत न्हयकारल्यात. ब्रिटनांतल्या चीनी दूतावासाच्या प्रवक्त्यान एका निवेदनांत म्हणलां की, ज्या तथाकथित प्रकरणां वयल्यान शिटकावणी दिल्या, तीं निराधार आसात. चीनाची राजकी वेवस्था कलंकीत करपा खातीर चीनाचेर सगले तरेचे फटीचे आरोप करतात अशें दूतावासान सांगलें. हे वरवीं चीन विरोधी आनी चीन विरोधी बहिश्काराचीं भावनां भडकावपाचे यत्न जावपाक लागल्यात.

चीनाचेर कित्याक राग?

चीना विशीं शिटकावणी दिवपाची ही पयलीच खेर न्हय. हाचे आदीं साबार प्रकरणां मुखार आयल्यांत. जातूंतल्यान चीन जायत्या देशांक धोको म्हूण उदेला. हॉंगकॉंगचो प्रस्न आसूं वा शिनजियांगांतल्या उइघुर मुसलमानांच्या मानवी हक्कांचो प्रस्न आसूं वा शिमा वाद. ह्या कारणांक लागून चीनाक संवसाराच्या जायत्या देशांनी चारय वटांनी सदां खातीर वेढो घाल्लो दिसता. चीन तांचे नदरेन खटकपाक लागला.

म्हजें मत

रस्त्यांचे समस्येक जापसालदार कोण?



मुसळधार पावसान गोंयांत नेट धरलां, नेटाच्या भारार रस्तेय बुडलां. वता थंय फोंडकुलां आनी तातूंत भरून व्हांवपी उदक पळयत जाल्यार जीव मुठींत धरून प्रवास करचो पडटा, कामाक वचपी, शाळेंत वचपी विद्यार्थी हांचे तर सामके हाल जातात. आपलें वाहन केन्ना खंयच्या फोंडकुलांत सांपडून आपलो अपघात जायत हाचो भय दरेका खिणांक सतायता. रस्त्यार उदक काय उदकांत रस्तो हें लेगीत कळना. पावसा पयली रस्तें दुरुस्त करपा खातीर हॉट मिक्स करून डांबर घालपाचे काम काय वाठारांनी सुरू केल्लें, पूण पावसाच्या एका धपक्यान तो डांबर रस्त्या वयल्यान रेंव कशी व्हांवन वतना दिसता. देखून सद्दां प्रवास करपी नागरीकांक खूप त्रास सोंसचो पडटा.

एकादो पावस दीसभर सुरूच आसलो जाल्यार रस्त्यार पुराय उदक भरतां आनी ट्राफीक जाम जावन वाहनांची लांब रांक पळोवंक मेळटा, हॉट मिक्स करून घालपी डांबर फक्त रस्तो सारको दुरूस्त केला हें दाखोवपाक घालता काय? लोकांक रस्त्याचे समस्येंतल्यान केन्ना सुटका मेळटली काय? काय दरवर्सा प्रमाण फुडाराक येवपी वर्सां लेगीत हीच समस्या चालूच आसतली हो मोठो प्रस्न. रस्त्याची दुर्दशा पळोवन थोडे लोक तिडक उक्त्तायतात तर कांय लोक हाचेर आनी कायच उपाय ना म्हणून ओगी बसून रावतां. ह्या समस्येचेर कांयच उपाय ना काय? उपाय आसा. पावसांत भरपी उदकाक रस्त्या कुशीक जर एक गटार आसलो जाल्यार ते वाटेर उदक सांठून उरचें ना आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडचे नात. गटारां आसून लेगीत उदक सांठून उरतां ताचो उपाय म्हणल्यार रस्त्या कुशीकची गटारा म्हयन्यान एकदां नितळ करची. मागीर थंय कोयर आसचो ना आनी कोयरा खातीर उदक तुंबचें ना. रस्त्यार पडपी फोंडकुलां सारकीं करपा खातीर हॉटमिक्स करतां तें बऱ्या दर्ज्याचो डांबर वापरलो आनी दर दोन– तीन म्हयन्यांनी ताची पळोवणी केली जाल्यार रस्त्याची समस्या घडये फुडाराक कमी जावपाक शकता. लोकांनी फक्त ओगी रावन बसपा परस हाचे आड आवाज उठोवप गरजेचें. हें समस्येंतल्यान उपाय आसा आनी ताचो फायदो आमचे मेरेन सरळ पावोवपाची गरज आसा. पंचायत, पालिकांक एप्रील, मे म्हयन्यांतूच हीं कामां करपाक सांगचीं.

विष्णू नार्वेकार
7709868431

बालमजुरी केन्ना सोंपतली ?

बालपणीचो काळ म्हणजे सुखाचो, हांसून खेळून घालोवपाचो. मनसोक्त खेळात, हांसात, आनंद लुटात, असो हो सुखाचो काळ. ना कसलो हुस्को ना ताम. हो काळ कसो भुर्रकरून वता ते कोणाकुच कळना. जशी जशी भुरग्याची पिराय वाडटा, तशें तशें ताचें पाटी पेन्सील घेवन शाळेंत वचपाचें वाय सुरू जाता. बालपण हें सगळ्यांच्या नशिबान सुखाचे वताच अशें ना. केन्ना केन्ना घरची गरीबी, बिकट परिस्थिती, दळडीर, आवय बापुय नाशिल्ले अनाथ बालक हांकां आपल्या पोटाची खळगी भरपाक मजुरी करची पडटा. ताका कायच उपाय नासता. कश्ट, घाम गळयले शिवाय दोन पयशे मेळपाक म्हाकठिण जाता. गरिबी कडेन दोन हात करपाक कसलेंय काम करचें पडटा. शिक्षण घेवपाची इत्सा अपुरीच उरता. परिस्थिती आड येता.

गोंयांन वचत थंय ल्हान भुरगीं मजुरी करताना नजरेक पडतात. तकलेचेर खांद्याचेर वजीं, सामान, हॉटेल, कॅन्टीन, खाणावळ, चायेची टपरी. इतलेंच न्हय तर दुसऱ्यांच्या घरा आयदना, धुणी धुवप, फरशी पुसप, गाडयो धुवप असलींय कामां तांकां पयश्यां खातीर करचीं पडटात. हे तांचे हाल पळोवन दोळ्यांन दुकां येतात. मन उदास जाता.

बालमजुरी कशी बंद जातली. तांच्या पोटाची खळगी कशी भरतली, तांची मजबुरी, दळडीर कशें कमी जातले अशें तरेकवार प्रश्न जण एकल्याच्या मनात थैमान घालतात. हीं भुरगीं पावस, वारो, उन ह्या सगल्या संकश्टांक हांसत, खेळत तोंड दितात,चार पयशे जोडटात. आपल्या कुटुंबाक दोन घास खांवपाक दितात. मजत करतात. वेंतभर पोटाची खळगी भरतात.

आमच्या मायबाप सरकारान हाचेर तोडगो काडून ह्या बालमजुराक अर्थिक मजतीचो हात दिवप सामकें गरजेचे जावन आसा, जेणे करुन ते आपले उरिल्या जीवनाची वाटचाल खोशेयेन करतले आनी आपल्या कुटुंबाची उदरगत करुं शकतले. निमाणे सरकारुच तांचे मायबाप. अशें केल्यारुच गोवा स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर जावपाक चड वेळ लागचो ना.

सिद्धी तिळवे
7972535321

मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅराचें मडगांवांत निदान केंद्र

भांगरभूंय । पत्रक

मडगांव: भारतांतली आघाडेच्या मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅर कंपनीन आपलें अत्याधुनीक निदान चांचणी केंद्र मडगांवांत सुरू केल्या. गोंयांतलें हें पयलें केंद्र आसा. दिसपट्टे पांचश्या परस चड नमुन्याची तपासणी करून अहवाल तयार करपाची वेवस्था ह्या केंद्रांत आसा. केंद्रची प्रयोगशाळा आर्विल्या वैजकी उपकरणांनी दुयेंतीचे सेवे खातीर तयार जाल्या.

ह्या केंद्रांत अचूक निदान तपासणी करपीच सेवा उपलब्द आसा. भलायकीच्या मळार गोंयच्या लोकांक योगदान दिवपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅर कंपनीचो संस्थापक आनी अध्यक्ष डॉ सुशील शाह हांणी उक्तावण कार्यावळींत सांगलें. कंपनीचे दक्षीण गोंयांतले प्रयोगशाळा मुखेली डॉ प्रदीप महिंद्रकार हांणी दुयेंस निदान मळार आघाडीची कंपनी अशी मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅराची वळख आसा. उच्च दर्जो, अचून निदान आनी फास्ट निदान अहवाल ह्या वैशिष्ट्यांच्या नेटार समाजसेवा करपाची संद आमकां मेळ्ळ्या ही आमचे खातीर खोशयेची गजाल आसा अशें सांगलें. कमी वेळांत निदान चांचणी, अचून निदान आनी रोखडोच अहवाल ह्या मुखेल कामांचेर आमी देशांत फांटे सुरू केल्यात. आमचे दोतोर दुयेंतींक तांच्या दारांत जाय ती म्हायती आनी सेवा मेळोवन दितले अशें मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजेंद्र सिंग हांणी सांगलें. मेट्रोपॉलीस कंपनीन देश तशेंच विदेशांच नामना जोडल्यात. दुयेसाचें निदान करतना खासा भारतीय संदर्भ विकसीत केल्यात. तांचो मडगांवचो फांटो हायलायफ, दुकान नंबर 1, इम्पेरियल हॉस्पिटला लागी, सेंट जोकीम रोड, बोर्डें, मडगांव हांगा आसा.

मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅराच्या निदान केंद्राचें उक्तावण करतना संस्थापक आनी अध्यक्ष डॉ सुशील शाह. वांगडा डॉ प्रदीप महिंद्रकार आनी हेर मानेस्त.

कोपर्डें पशु पैदास केंद्र वाठारांत केली फळांच्या रोंपांची लागवड

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपय: कोपर्डें हांगच्या सरकारी पशुपैदास केंद्राच्या वाठारांत रानां खात्या वतीन फळांच्या झाडांची लागवड केली. कार्यावळीक केंद्राचो अधिक्षक नरेंद्र नायक, वाळपयचे रेंज फॉरेस्ट अधिकारी श्यामसुंदर गांवस, पावली रानांधिकारी लता परवार, तुळशीदास गांवस, उगक गांवस आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले.

मनशाचे जिणेंत सैमाक सामकें म्हत्व आसा. पर्यावरण सांबाळून दवरप ही दकेल्याची लागणूक आसा. पर्यावरणाच्या माध्यमांतल्यान वनसंपत्त राखून दवोरपाक जाय अशें नरेंद्र नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. पावसाचें उदक साठोवन दवरपाक जाय. ह्या उदकान गिमाळ्यांत उदकाचो उणाव कमी करपाक जाता. दरेकल्यान ते नदरेन विचार करून उदका संवर्धन करपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें.

कोपर्डें पशुपैदास केंद्र वाठारांत रोपे लावपाचे कार्यावळी वेळार केंद्राचो अधिक्षक नरेंद्र नायक, श्यामसुंदर गांवस आनी कर्मचारी

दरेकल्यान झाडां लावपाक जाय. जांका तें शक्य जायना तांणी निदान झारांची राखण करपाचें काम सामाजीक लागणुकेंतल्यान करपाक जाय. रानां खात्या वतीन गोंयांत व्हडा प्रमाणांत लागवड करतात. ही झाडां वाडचीं म्हणून थळाव्या लोकांनी यत्न करपाक जाय. ती जापसालदारी रानां खात्याची हो विचार सोडून दिवन खात्याक सहकार्य करपाक जाय अशें श्यामसुंदर गांवल हांणी सांगलें.

पशु पैदान केंद्राच्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत फळ झाडांची लागवड केल्या. तांची राखण करपाचें उतर नरेंद्र नायक हांणी रानां खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिलें. कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्यांनी रोपे लावून झांडांची राखण करपाचो सोपून घेतलो.

योगा दीस कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले विद्यार्थी. (राघोबा पेडणेकार)

गोपाळकृष्ण शाळेंत योग दीस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी: साखळेच्या गोपाळकृष्ण शाळेंय योगा दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. शिक्षक, विद्यार्थी, आनी पालकांनी हे कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. प्रास्तावीक शिक्षिका राही साळसकार हिणे केलें. संवसारीक योगा दीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या यत्नांक लागून मनयतात. सध्या योगाक भलायकीच्या मळार खूब म्हत्व आयलां अशें तिणे सांगलें.

सूर्य नमस्कारांनी योगा कार्यावळीक सुरवात जाली. शिक्षकांनी वट्ट 11 आसना विद्यार्थ्यांक करून दाखयलीं. योगासनात शारिरीक आनी मानसीक संतुळा सुदारपाक मजत जाता. पांय, धोंपरा आनी मांडयाचे स्नायू योगासनांक लागून बळीश्ट जातात अशें कविता परब हिणे सांगलें. कार्यावळींत प्दमासन, वज्रासन, गोमुखासन हाची प्रात्यक्षिकां शिक्षिका उर्वी गोसावी हिणे करून दाखयलीं. पसायदानान कार्यावळीचो समारोप जालो. सर्वेश बर्वे, साक्षी देसाय हिणे विद्यार्थ्यांक योगासना कशी करची हें शिकयले.

हणजुण्यां जमीन हडप करपी चार जाणांचेर गुन्यांव नोंद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: बोगस दस्तावेज तयार करून बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन हडप करून ती विकून उडोवपाच्या प्रकरणांची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ल्या विशेश चवकशी पंगडान (एसआयटी) हणजूण- बार्देश हांगची जमीन हडप केल्ले खातीर ब्रांका दिनीज, पावलिना दिनीज, मारियानो गोन्साल्वीस आनी रॉयसन रॉड्रिग्ज ह्या चौगां आड गुन्यांव नोंद केला.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुंबय रावपी जमनीच्या मूळ धनयान एसआयटी कडेन कागाळ केल्ली. ते प्रमाण ही अटकेची कारवाय केल्या. ह्या चार जाणांनी हणजूणच्या सर्वे नंबर 493-2 हातूंतली सुमार 950 चौखण मीटर जमनीचें सेलडीड तयार केलें आनी 6 ऑगस्ट 2021 दिसा बोगस वारसदार प्रमाणपत्र (सक्सेशन डीड) तयार करून बार्देशाच्या मामलेदारा कडल्यान म्यूटेशन करून घेतलें अशें कागाळेंत नमूद केलां.

ह्या प्रकरणांत आयपीसीच्या कलम 465, 466, 367, 471, 419 आनी 420 तशेंच आरडब्ल्यू 34 खाला गुन्यांव नोंद केला. एसआयटीचो मुखेली पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन हांच्या मर्गदर्शना खला पुलीस निरीक्षक नितीन हळर्णकार तपास करता. मजगतीं, एसआयटीन अटक केल्ल्या अल्ताफ सीए हाणे केल्ल्या जमीन अर्जाची सुनावणी पुराय करून म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयान निकाल राखून दवोरला.

श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामींचो पयलो पुण्यतिथी महोत्सव

आयज सावन 10 जुलय मेरेन साबार कार्यावळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव : श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ परंपरेंतले 23 वे मठाधीश वृंदावनस्थ श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामींचो पयलो पुण्यतिथी महोत्सव 8 ते 10 जुलय मेरेन पर्तगाळच्या केंद्रीय मठांत तरेकवार धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयतले अशी माहिती श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे केंद्रीय मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे हांणी दिली.

वृंदावनस्थ श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांचें अर्द शेंकड्यां परस चड काळांतलें समाजीक, धर्मीक, अध्यात्मीक, शिक्षणीक आनी भलायकी मळा वयलें कार्य अतुलनीय आसा. तांचे गुरू वृंदावनस्थ श्रीमद् द्वारकानाथ तीर्थ स्वामीजींनी पूर्वाश्रमीच्या राघवेंद्र आचार्य हांकां 28 फेब्रुवारी 1967 त वडाळा-मुंबयंत स्वीय मठाच्या श्री राम मंदिरांत संन्यास दिक्षा दिली आनी श्री विद्याधिराज तीर्थ अशें नामकरण केलें. त्या उपरांत गुरू स्वामीजींच्या महानिर्वाणा उपरांत 5 एप्रील 1973 ह्या मठ स्थापणूक दिसा श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजींचें पर्तगाळ मठांत पिठारोहण जालें. संन्यास दिक्षे उपरांतचीं स वर्सां आनी पीठाचेर आरूढ जाले उपरांतचीं 46 वर्सां अशीं वट्ट 55 वर्सां ह्या मठांतल्या श्री स्वामीजींची उल्लेखनीय कारकीर्द म्हणल्यार मठाच्या इतिहासांतलें भांगरा युग आसलें.

पीठारोहणा उपरांत तांणी आपले अनुयायी ज्या ज्या सुवातांनी आसात त्या सुवातांनी वचून तांकां संघटीत केले. तांच्यो अडचणी आयकून घेवन तांकां फावो त्यो सुविधा दिल्यो. हिमालयांतल्या बद्रीनाथा पासून गंडकी मेरेन, पश्चिमे कडेन गुजराता पासून दक्षीणेंतल्या रामेश्वरमा मेरेन तांणी भोंवडी केली. अष्टधाम यात्रा, चतुर्धाम यात्रा, मोक्षदायीनी सप्तपुरी यात्रा अश्यो तीर्थयात्रा केल्यो. मठांच्या मंदिरांचे परंपरेंतल्या स्वामीजींच्या समाधींचे जिर्णोध्दार केले. नवे मठ कल्याण मंडप बांदले. तातूंत हिमालयांतल्या बद्रीनाथ, बेळगांव, हुबळी, पर्वरी, मडगांव, येल्लापूर, मंकी, दांडेली, नाशिक, कंडलुर, भद्रावती हांगा नव्या मठाच्यो वास्तू बांदल्यात. मुंबय-पनवेल हांगा सैमीक वाठाराची तीस वर्सां पयलीं उदरगत करून हायस्कूल, हॉस्पीटल, वृद्धाश्रम आनी देवळां उबारलीं. तशेंच बेळगांव, हुबळी आनी अनंतनगर बंगळूर हांगा विद्यार्थी वसतीनिलय, मंगळूर हांगा पूर्णप्रज्ञ वसतीनिलय वृद्धाश्रम बांदलो. आपल्या समाजा बराबर हेर समाजा खातीर शिक्षणीक संस्थांक अर्थीक मजत केली. तांचें कार्य चतुरस्त्र आसलें. हिमालयांतल्या गंडकी हांगा कश्टसिद्धी यात्रा 30 दीस चलून केली. ते बहुभाशीक, विद्वान, वेदशास्त्र संपन्न आसले. तांचे वाणयेंत मंत्रांची शक्त आसली. अपूर्व सिद्धी, अफाट कार्यशक्ती, मंत्रशक्ती फावो जाल्ली अमोघ वाणी, कालबद्ध आनी शिस्तबद्ध कार्यावळी, स्वीकृत व्रताचें कठोर आचरण हे खूब म्हत्वाचे गूण आसले. अश्या श्रीपादांचें अचकीत 18 जुलय 2021 दिसा आषाढ शुक्ल दशमी दिसा महानिर्वाण जालें.

विद्यमान स्वामीजी श्रीमद् विद्याधीश तीर्थांनी दूरदृष्टीन आनी खोलायेन चिंतन करून गुरूंचे सगले संकल्प पूर्ण करपाचो निर्णय घेतला. संन्यास दिक्षेचें कठोर पालन करतना समाज हिता खातीर पावलां मारलीं. मठांतल्या रुमांचें नुतनीकरण केलें. नवे रुम आनी सभाघर कमी वेळांत बांदलें.

तीन दीस कार्यावळी जातल्यो. शुक्रारा, 8 जुलयाक हरि स्मरणम दीस. सकाळीं 5.30 वरां सावन धर्मीक विधी, रामतारक मंत्र हवन आनी लघुविष्णु हवन, सकाळीं 8.30 वरांचेर नव्यान बांदिल्ल्या रुमांचें स्वामीजींचे हस्तुकीं उक्तावण, 10.30 वरांचेर रामदेव वीर विठ्ठल महापुजा, उपरांत हवन पूर्णाहुती, सवत्स धेनु पुजा, अन्नसंतर्पण, दनपरा 2 वरांचेर पाद्यपुजा, सांजवेळा 4 वरांचेर श्रीदेवी भट, शिराळी आनी शांतेरी कामत, मंजेश्वर हांची भजनामृत ही कार्यावळ जातली. सांजवेळा 6 वरांचेर रघुनंदन भट, बंगळूर आनी अक्षय नायक, गोंय हांची भक्ती संगीत फ्युजन कार्यावळ, रातच्या 8 वरांचेर दीपोत्सव, द्वादश स्तोत्र आनी पुष्प पुजा, उपरांत प्रसाद वांटप जातलें.

शेनवारा, 9 जुलयाक गुरूवंदना दीस. सकाळीं 5.30 वरां सावन धर्मीक विधी, 8.30 वरांचेर नव्या श्री विद्याधिराज भवनाचें श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामीजींचे हस्तुकीं उक्तावण, 9.30 वरांचेर श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाची महापुजा, 10 वरांचेर वृंदावनस्थ स्वामीजींचे समाधींत मुख्यप्राण विग्रह प्रतिष्ठा, दनपरां 12.15 वरांचेर हवन पूर्णाहुती, 1 वरांचेर अन्नसंतर्पण, 3 वरांचेर जीवोत्तम सभामंडपांत सभा कार्यावळ, सांजवेळा 6.30 वरांचेर नामनेचे गायक आनंद भाटे आनी राहुल देशपांडे हांची अभंगवाणी आनी नाट्यसंगीत जुगलबंदी, रातच्या 8 वरांचेर नामनेचे स्पीड आर्टिस्ट विलास नायक हांचें प्रत्यक्ष आर्ट्स वर्क परफॉर्मन्स उपरांत 9 वरांचेर प्रसाद वांटपाची कार्यावळ जातली.

आयतारा, 10 जुलयाक हरि स्मरणम (एकादशी). सकाळीं 7 वरांचेर 24 वरां अखंड भजनी सप्ताची सुरवात श्रीपादांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन जातली. सकाळीं 8 ते सोमारा सकाळीं 8 वरां मेरेन अखंड 24 वरां भजनी सप्ता जातलो. 8.30 वरांचेर मुद्रा धारण जातलें. ह्या तीन दिसांचे कार्यावळीक गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केरळांतल्यान सुमार 10 हजार मठानुयायी, भक्त आनी भावीक हाजीर आसतले. तांच्या रावपाची आनी जेवणाची वेवस्था समितीन केल्या. सगल्यांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे हांणी केलां.

पर्यावरण तज्ञ डॉ. राजेंद्र केरकार रोंप लायतना (विशांत वझे)

रोंपां लायात, पर्यावरण सांबाळात

डॉ. राजेंद्र केरकार : सांतेरी विद्यामंदिरांत मनयलो वनमहोत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल : दरेकान एक तरी रोंपो लावचो आनी पर्यावरण सांबाळचें अशें आवाहन पर्यावरणतज्ञ डॉ. राजेंद्र केरकार हांणी केले.

इब्रामपूरच्या सांतेरी विद्यामंदिर ह्या विद्यालयांत घडोवन हाडिल्ले वनमहोत्सव कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा वन विभागाचे अधिकारी हरीश महाले हेवूय हाजीर आसले.

दरेका विद्यार्थ्यान एक तरी रोपटें लावचें. लायिल्लें रोपटें जगोवचें अशें सांगून डॉ. केरकार हांणी भुरग्यांक दरेका झाडाची माहिती दिली.

डॉ. राजेंद्र केरकार हांणी भुरग्यांक झाडांचें म्हत्व सांगलें तशेंच झाडांचे फायदेय सांगले. पर्यावरण जगलें जाल्यारूच मनीस जगतलो अशें सांगून तांणी पर्यावरण सांबाळप हें दर एकल्याचें कर्तव्य आसा अशें म्हणलें.

ह्या वेळार वन विभागाचे अधिकारी हरीश महाले हांणीय भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. डॉ. राजेंद्र केरकार हांकां ह्या वेळार कोडूलिंबाचें रोपटें भेट म्हणून दिलें.

राजेंद्र केरकार, हरीश महाले, राजाराम गांवस, मुख्याध्यापिका कविता चौकेकार, संगीता परब, उषा शेटगांवकार, सुधीर नायक. संभवी सापळे आनी रामदास वरक हांचे हस्तुकीं विद्यालयाच्या वाठारांत धा परस अदीक रोंपां लायलीं. 140 परस अदीक रोपटीं विद्यार्थ्यांक दिलीं. हीं सगलीं रोंपां वन विभाग, पेडणेचे वतीन दिल्लीं. हे कार्यावळीक सगले विद्यार्थी, सगले शिक्षक आनी कर्मचारी हाजीर आसले.

कार्यावळीचें सुत्रसंचालन सुधीर नायक हांणी केलें. स्नेहा गांवस हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. शारिरीक शिक्षक रामदास वरक हांणी उपकार मानले.

मडगांवां 31 जुलयाक भजन सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: आकें भौशीक गणेशोत्सव युवक मंडळान 35 वी अखील गोंय तुकाराम कोरगांवकर यादस्तीक भजन सर्त आयतारा, 31 जुलयाक आयोजीत केल्या. ही सर्त रुमडामळ दवर्लेच्या मारूती मंदिराच्या वाठारांत जातली.

हे सर्तींत वांटेकार जावपी इत्सूक भजनी पंगडांनी सोमारा, 25 जुलय दिसा सांजवेळा 5 वरां मेरेन अर्ज करचे अशें आयोजकांनी कळीत केलां.

पुलीस उपअधिक्षक सागर एकोस्कार हांचे विशींचो अहवाल सादर करात

राज्य मानवाधिकार आयोगाची पुलीस अधिक्षकाक नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: वादग्रस्त पुलीस उप अधिक्षक सागर एकोस्कार हांचे आड मडगांवचे वेवसायीक फ्लॉयड कुतिन्हो हांणी केल्ले कागाळीची चवकशी करपाक फाटींफुडें जातात असो कुतिन्हो हांणी आरोप केल्लो आसतना पुलीस अधिकारी एकोस्कारा संबंदान अहवाल 8 जुलय मेरेन आयोगाक सादर करचो अशी नोटीस राज्य मानवाधिकार आयोगान दक्षीण गोंयचे पुलीस अधिक्षक अभिषेक धानिया हांकां धाडल्या.

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे हांचे अध्यक्षताये खाला न्या. प्रमोद कामत आनी न्या. डेसमंड डिकॉस्टा हांच्या त्रिसदस्यीय आयोगान ही नोटीस धाडल्या. मजगतीं, आपल्याचेर जाल्ले छळणुकेची बेगोबेग चवकशी करपाचो आदेश गोंयचे मुखेल सचीव आनी पुलीस महासंचालकांक दिवचो अशी मागणी करपी एक रीट याचिका कुतिन्हो हांचे वतीन मुंबय न्यायालयांत दाखल जाल्या. तांचे वतीन ॲड. साईश म्हांब्रे हांणी ही याचिका दाखल केल्या.

आपले कडल्यान 10 लाखांची लांच मागपा खातीर एकोस्कार हांणी ते मायणा- कुडटरी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरिक्षक आसतना आपल्या सहकारी पुलीस वांगड्यांचे मजतीन आपल्याचेर फटीची केश तयार करून आपली छळणूक चलयिल्ल्याचो आरोप कुतिन्हो हांणी करून हें प्रकरण मानवाधिकार आयोगा कडेन व्हेल्लें. दक्षीण गोंय पुलीस अधिक्षकांक अहवाल सादर करपाचो आदेश दिल्लो. मात अजून मेरेन अहवाल सादर करूंक ना अशी म्हायती आयोगा कडल्यान मेळ्ळ्या. हो अहवाल 5 जानेवारी मेरेन सादर करपाक सांगिल्लें. कुतिन्हो हांणी उच्च न्यायालयांत रीट याचिका दाखल केल्या. तातूंत एकोस्कार हांचे सयत उप निरिक्षक तेजसकुमार नायक, पुलीस शिपाय धीरज नायक आनी रिझवान शेख हांचे आड याचिका सादर केल्या.

सांवरकट्टो-कुंकळ्ळे 10 जुलयाक 'हरी तेथेची भेटला'

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव : सांवरकट्टो कुंकळ्ळेच्या श्री लक्ष्मी मंदिरांत, आयतारा, 10 जुलयाक आषाढी एकादशी निमत्तान 24 वरांचो अखंड भजनी सप्ता मनयतले.

10 जुलयाक दनपरां 12 वरांचेर सुरू जावपी हो अखंड भजनी सप्ता 11 जुलयाक दनपरां 12 वरांचेर सोंपतलो. त्या निमतान मंदिर समितीन आयतारा, 10 जुलयाक रातच्या 8 वरांचेर गोंयचे नामनेचे फामाद तबलापटू आनी संगीतकार यतीन तळावलीकार आनी नामनेची गायिका गौतमी हेदे बांबोळकार हांची अंतर्नाद क्रिएशन्सनान निर्मिती केल्ल्या 'हरी तेथेची भेटला' हे कोंकणी आनी मराठी भक्तीसंगीत कार्यावळीचें आयोजन केलां.

हे कार्यावळीतलीं सगलीं गितां गोंयकार गीतकार नंदन हेगडे देसाय, दामोदर (दामू) नायक, सुमंत देसाय हांचीं आसात. तीं यतीन तळावलीकार हांणी संगीतबद्ध केल्ले ध्वनीफितींतलीं आसात.

धनराज मडकयकार (हार्मोनियम), सुरजीत थळी (तबला), अवधुत च्यारी (पखवाज), प्रा. तारानाथ होळेगद्दे (तालवाद्य) साथसंगत करतले. ध्वनीसंकलन रुद्रेश फोंडेंकार हांचें आसा. हे पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन प्रा. अनंत अग्नी करतले. आषाढी एकादशी निमत्तान आयोजीत केल्ले हे कार्यावळीचो सगल्या विठ्ठल भक्तांनी आनी रसिकांनी आस्वाद घेवचो अशें श्री लक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट समितीन आवाहन केलां.

घुंवळे वखदां विरोधी पथकाची धाड

हणजुण्यां 32.33 लाखांचो म्हाल जप्त; नायजेरियनाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : गोंय पुलिसांच्या घुंवळे वखदां विरोधी पथकान (एएनसी) तेंबी-हणजुण्यां मंगळारा मध्यानरातीं धाड घालून उग्वेलिहे संडे उग्वूओके (43, रावपी पर्रा, बार्देश) ह्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्या. ताचे कडल्यान एएनसीन 32.33 लाख रुपया मोलाचीं 323.38 ग्राम घुंवळे वखदां जप्त केलीं.

घुंवळे वखदां विरोधी पथकान दिल्ले माहिती प्रमाण, तेंबी-हणजुण्यांतल्या हणजूण जिमखाना मैदाना लागसार मंगळारा मध्यानरातीं घुंवळे वखदांची तस्करी जावपाची आसा अशी खबर पथकाक मेळिल्ली. त्या प्रमाण एएनसीचे अधिक्षक शोबित सक्सेना आनी उपअधिक्षक नेर्लोन आल्बुकर्क हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक रमेश शिरोडकार हांच्या फुडारपणा खाला महिला उपनिरिक्षक प्रियंका गरोडी, कॉन्स्टेबल संदेश वळवयकार, रुपेश कांदोळकार, नितेश मुळगांवकार, सुदीन लिंगुडकार, मंदार नायक आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा मध्यानरातीं 1.20 ते फांतोडेर 5 मजगतीं वयले सुवातेर सांपळो रचलो.

ह्या वेळार गुप्तहेरांनी दिल्ले माहिती प्रमाण ते सुवातेर उग्वेलिहे संडे उग्वूओके हो नायजेरियन नागरीक आयलो. पथकान ताका ताब्यांत घेवन ताची झडटी घेतली. त्या वेळार ताचे कडल्यान पथकान 32,33,800 रुपया मोलाचें 213.56 ग्राम हेरॉईन आनी 109.82 ग्राम एमडीएमए हें घुंवळे वखद जप्त केलें.

उपरांत पथकाचे पुलीस उपनिरिक्षक मंजुनाथ नायक हांणी दुबावितां आड घुंवळे वखदां विरोधी कायद्याच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली.

अटक केल्ल्या दुबावीत उग्वेलिहे संडे उग्वूओके हाका बुधवारा सांजवेळा म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हाजीर केलो. न्यायालयान ताका पांच दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या.

आयएचसीएलाचे वतीन गोंय जीटीडीसी निवासस्थानांत जालें प्रशिक्षण सत्र

भांगरभूंय | खबरांमेज

पणजी : गोंयांतल्या पर्यटना खातीर सेवा क्षेत्रांत मैलाचो फातर सादीत इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडान (आयएचसीएल) गोंय पर्यटन विकास महामंडळ लिमिटेड (जीटीडीसी) निवासस्थानांतल्या कर्मचाऱ्यां खातीर पुराय दीस प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हें प्रशिक्षण ताज रिसोर्ट आनी कन्व्हेन्शन सेंटर, दोना पावला जालें. प्रशिक्षणांत आयएचसीएलाचे वतीन करतल्या आदरातिथ्याची माहिती दिली.

तशेंच आयएचसीएलाच्या लर्निंग ॲण्ड डेव्हलपमेंट टीमी वांगडा वेगान विकसीत जातल्या उद्देगाच्या सध्याच्य कल आनी संभाव्य शिकपा विशींचें संवादात्मक सत्रूय आयोजीत केल्ले. प्रशिक्षणार्थींची निवडज तांच्या अणभवाच्या आदाराचेर केल्ली. ह्या सत्रांत हावसकिपींग, फूड ॲण्ड बेव्हरेज सर्विस, फूड ॲण्ड बेव्हरेज प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, इंजिनियरींग आनी हॉर्टिकल्चर हाचे सयत गृह विभागांचो खोलायेन अभ्यास केलो. दरेका विभागाच्या मुखेल्यान सदांच हॉटेल ऑपरेशन्सांत वापरतात तीं विंगडविंगड तंत्रां आनी कुशळटायेचें प्रात्यक्षीक दिलें. तांणी प्रभावी वेळ वेवस्थापना खातीर अत्याधुनीक उपकरणांचो योग्य वापर कसो करचो हे विशीं माहिती दिली. ते भायर, दरेका विभागान तांचे मुखा वयलीं सामाईक आव्हानां आनी तीं सोडोवपा खातीर वापरतल्या विंगडविंगड पद्दती विशीं चर्चा केली.

देशांतल्या हेर राज्यांचे विपरीत पर्यटन हो गोंयचे अर्थवेवस्थेचो कणो आसा. हाचेर 40 टक्के लोक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान निंबून आसात. ताका लागून बदलत्या पर्यटन क्षेत्रा कडेन जुळोवन घेवप आनी आयच्या पर्यटकांच्या सेवा अपेक्षां कडेन जुळोवन घेवप गरजेचें आसा. गोंयांत संवसारांतलो उत्कृश्ठ प्रवास आनी विसवाचें थळ म्हणून सगल्यांत वयली सुवात मेळोवपाची तांक आसा. पर्यटन उद्देगांतले सगले भागीदार आनी भागधारकांच्या यत्नान गोंय पर्यटनांत अनुकरणीय दर्जो मेळयतलें अशी म्हाका खात्री आसा अशें ह्या उपक्रमा विशीं उलयतना आयएचसीएलाचे गोंयचे वरिश्ठ उपाध्यक्ष व्हिन्सेंट रामोस हांणी सांगलें.

प्रशिक्षण पूर्ण करतकच सहभागींक जीटीडीसीच्या वरिश्ठ नेतृत्व पंगडा कडल्यान प्रमाणपत्रां आनी स्मरणचिन्नां दिवन तांचो भोवमान केलो. जीटीडीसी रेसिडेन्सीजांतलीं सेवा मानके वाडोवपा खातीर तांचीं संसाधनां आनी समर्थन दिल्ले खातीर आमी आयएचसीएल टीमीचे भोव उपकारी आसात. आयएचसीएल हें भारतीय आदरातिथ्याचें खाशेलपण आसा हे विशीं दुबावूच ना. तांणी आपली सेवा संस्कृती 118 वर्सां सावन संवसारांतल्या 50 थळांचेर सांबाळून दवरल्या. ह्या समन्वयाक लागून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे संकल्पने प्रमाण गोंय एक आदर्श राज्य जावपाक मजत जातली अशें जीटीडीसीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकार हांणी समोराप सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें.

जीटीडीसी कडेन पुराय राज्यांत म्हत्वाच्या सुवातांनी 500 परस चड आस्थापनां आसात.

ताज रिसोर्ट आनी कन्व्हेन्शन सेंटरांत सरबराय सेवेची प्रशिक्षण कार्यावळ

आयएचसीएलाचे गोंयचे वरिश्ठ उपाध्यक्ष व्हिन्सेंट रामोस हांचो सत्कार करतना जीटीडीसीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकार. कुशीक हेर मानेस्त.

वनमहोत्सव कार्यावळींत रोंपां लायतना भाजपा कुडटरी मंडळाचे फुडारी.

भाजपाच्या कुडटरी मंडळान मनयलो वनमहोत्सव

भांगरभूंय | खबरां मेज

पणजी : भाजपाच्या कुडटरी मंडळान हालीं रायतळें आनी मनोरा मैदानाचेर नितळसाण तशेंच रोंपां लायलीं. म्हान फुडारी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे यादीक हो वनमहोत्सव आयोजित केल्लो.

डॉ. अँथनी बार्बोसा (भाजपा, एसटी मोर्चा दक्षिण गोंय उपाध्यक्ष), डॉ स्नेहा भागवत (सरचिटणीस, भाजपा कुडटरी मंडळ), नीलकांत एकावाडे (अध्यक्ष कुडटरी भाजपा मंडळ), सोमनाथ आमोणकार (भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी), बबीता बोरकार (महिला मंडळ सरचिटणीस), जयेश नायक (उपाध्यक्ष, कुडटरी भाजपा) हांच्या हाजिरेंत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार चंदन नायक , विन्सी क्वाद्रुश आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मनोरा मैदानार दोन ज्येश्ठ नागरीक आंतोनियो बार्बोसा आनी बेंटो बार्बोसा हांणी झाडां लायलीं. अँथनी बार्बोसान श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत हांच्या सरकाराक 100 दीस पुराय जाल्ले खातीर तांणी परबीं दिलीं.

राफायल नादाल सेमी फायनलींत

मॅराथॉन मॅचींत टेलर फ्रिट्जाक पांच सेटांनी हारयलो

खबरां संस्था

विम्बल्डन: दुसऱ्या सिडा वयलो खेळगडो राफायल नादालान विम्बल्डनाचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. ताणें चार वरां आनी 41 मिनटां मेरेन चलिल्ले मॅराथॉन मॅचींत टेलर फ्रिट्जाक 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 आनी 7-6 अशा पांच सेटांनी हारयलो.

नादाल सेमी फायनलींत नीक किर्गियोसा आड खेळटलो. किर्गियोसान आनीक एके क्वॉर्टरफायनलींत क्रिस्तियन गारीनाक 6-4, 6-3 आनी 7-6 अशा सेटांनी हारोवन सेमी फायनलींत सुवात मेळयली.

किर्गियोस सदांच नादालाचेर टिका करीत आयला. एक दीस ताच्या आड खेळटलो. ताची ही इत्सा पुर्ण जावपाचे वाटेर आसा. पूण, नादाल जखमी आसा. तो सेमी फायनलींत खेळटलो काय ना हे विशीं अजून कांयच निश्चीत ना. किर्गियोसाक हारोवपाच्या प्रस्नाक जाप दितना नादालान म्हणलें, प्रामाणीकपणान सांगचें जाल्यार ह्या प्रस्नाक आपले कडेन स्पश्ट जाप ना. जर आपूण जाप दिली आनी फाल्यां तशें जावंक ना तर आपूण फटकिरो थारतलो. मजगतीं, क्वॉर्टरफायनली वेळार नादालान मॅडीकल ब्रेक घेतिल्लो.

ताच्या पोटांत समस्या आशिल्ली. पूण, कांय वेळान तो मैदानांत परत आयलो. 36 वर्सां पिरायेचो नादाल पयल्या सेटांत 3-1 असो मुखार आशिल्लो. पूण, फ्रिट्सान सेगीत पांच गेमी जिखून सेट आपल्या नांवार केलो. उपरांत नादालान पोटाचे समस्येक लागून कोर्ट सोडून गेलो. कांय उपरांत तो परतून आयलो. उपरांत नादारान दुसरो सेट 7-5 फरकान जिखून मॅचींत बरोबरी सादली. उपरांत अमेरिकेच्या खेळगड्यान तिसरो सेट 6-3 फरकान जिखून मॅचींत उमळशीक हाडली. पूण, अणभवी नादालान उरिल्ले दोनूय सेट जिखून सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. नादालान चवथो सेट 7-5 आनी पांचवो सेट 7-6 फरकान जिखलो.

सानियाचो विम्बल्डनाक आदेवश

भारताची टॅनीस स्टार सानिया मिर्झाक मिश्र गटांतले सेमी फायनलींत सध्याची वस्ताद जोडी नील कुपस्की आनी डॅसिरे क्रॉजिक हे जोडये कडल्यान हार घेवची पडली. हे हारी उपरांत तिणें विम्बल्डनाक आदेवश केलो. सानिया-मॅट पॅव्हीच हे भारत-क्रोएशियाचे जोडयेक कुपस्की-डेसिरे हे जोडये कडल्यान 4-6, 7-5 आनी 6-4 अशा सेटांनी हार घेवची पडली. 35 वर्सां पिरायेचे सानिया स ग्रॅण्ड स्लॅम किताब जिखल्या. हातूंत तीन दोट्टी गटांचो आस्पाव आसा. पूण, तिका विम्बल्डनांत मिश्र गटांत किताब जिखपाक जमूंक ना. 2009त ऑस्ट्रेलियन ओपन आनी 2012त फ्रॅंच ओपन महेश भुपती वांगडा जाल्यार 2014त अमेरिकन ओपन ब्राझिलाच्या ब्रुनो सुवारीस हाच्या वांगडा जिखिल्ली.

सानियाचो हो निमाणो हंगाम आसा. ह्या हंगामा उपरांत ती खेळांतल्यान निवृत्त जातली.

इंग्लंडांत कोहलीचो फुडार थारुये

खबरां संस्था

नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीचे टॅस्ट रॅंकिंगेंत सेगीत स वर्सां पयल्या 10 बॅट्समनां मदीं आशिल्लो विराट कोहली पयर 13चेर घसरलो. वन डे आनी टी-20 रॅंकिंगेंत लेगीत कोहली सेगीत घसरत आसा. आपल्या बॅटान धांवड्यांचो पावस घालपी कोहली कांय काळां पसून एकेक धांवडी करतना झुजतना दिसता. ताका लागून ऑस्ट्रेलियेंत जावपी संवसारीक टी-20 सर्ती खातीर ताका संद मेळटली काय ना हे विशीं चर्चा चालू आसा. इंग्लंडा आडची टी-20 माळ आनी वन डे माळ हातूंतले कामगिरीचेर ताचो फुडार थारतलो अशी चर्चा आसा.

निवड समितीन वॅस्ट इंडिजाचे भोंवडे खातीर भारताच्या वन डे पंगडाची निवड केली. हे भोंवडेर शिखर धवन पंगडाचें फुडारपण करतलो. सदचो मुखेली रोहीत शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमरा हांकां विसव दिला. हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत हे लेगीत पंगडांत नात. पूण, टी-20 खातीर पंत आनी पांड्या हांकां पंगडांत घेतले अशी शक्यताय आसा. पूण, कोहलीच्या फुडारा विशीं प्रस्न उप्रासल्यात.

भारतीय पंगड वेवस्थापन आनी निवड समितीचे वांगडी टी-20 मॅचींनी कोहलीक मदले फळयेंत संद दिवपा विशीं खर विचार करीत आसात. संवसारीक टी-20 सर्त कांय म्हयन्यांच्या अंतराचेर पावल्या अशे आसतना कोहलीचो फॉर्म सगल्यांचो हुसक्याचो विशय थारला.

फाटल्या दोन वर्सां पसून कोहली फॉर्मांत ना. आयपीएलांत तो संघर्श करतना दिसता. अशे स्थितींत मदले फळयेंतली जापसालदारकी तो सांबाळटलो काय असो प्रस्न उपस्थीत जावपाक लागल्यात.

सुर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा आनी श्रेयस अय्यर हांच्या रुपान निवड समिती कडेन कांय पर्याय आसात. ताका लागून इंग्लंडा आडचे दोनूय माळांनी कोहलीक स्वता सिद्ध करचें पडटलें. थंय ताणें दोळेदिपकावपी प्रदर्शन केलें जाल्यार ताचो टी-20 सर्तींतलो मार्ग सोंपो जातलो.

भारता कडल्यान श्रीलंकेचो धूप

बायलांची दोन देशांची वन डे माळ 3-0 जिखली

खबरां संस्था

पल्लेकेले: भारतान येजमान श्रीलंका पंगडा आडची तिसरी वन डे मॅच 39 धांवड्यांनी हारोवन तीन मॅचींची माळ 3-0 अशा फरकान जिखली.

पयलीं बॅटींग करपी भारतान श्रीलंकेक जैता खातीर 256 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. हें आव्हान श्रीलंकेक पेलूंक ना. ताचो डाव 216चेर सोंपलो.

भारता वतीन राजेश्वरी गायकवाडान तीन जाल्यार मेघना सिंग आनी पुजा वस्त्राकर हांकां दरेकी दोन विकेटी फावो जाल्यो. श्रीलंके वतीन निलाक्षी डिसिल्वान सगल्यांत चड 48 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार चमारी अटापट्टून 42, हसिनी परेरान 39 धांवड्यो केल्यो.

टॉस जिखून श्रीलंकेन भारताक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. ताचो हो निर्णय कांय प्रमाणांत येसस्वी थारलो अशें म्हणू येता. पूण, उपरांत ताचे रणनितीचेर उदक रकलें. स्मृती मंधानाक हे खेपे धांवड्यो करपाक जमल्यो ना. पूण, शेफाली वर्मा आनी यास्तिका भाटिया हांणी डाव सांबाळ्ळो. शेफालीन 49 धांवड्यांची खेळी केली. ते उपरांत मुखेली हरमनप्रीत कौरान जापसालदारकी सांबाळ्ळी आनी पंगडाक एक बरो स्कोर उबारून दिवपाक मजत केली. तिणें 75 धांवड्यांची खेळी केली.

पुजान नाबाद 56 धांवड्यो केल्यो. अशे तरेन भारतान 8 विकेटी वगडावन 255 धांवड्यो केल्यो. श्रीलंके वतीन रनवीरा, रश्मी डी सिल्वा आनी अटापट्टू हांणी बरी बॉलींग घाली. तिगांयनी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो.

धांवड्यांचो फाटलाव करपी श्रीलंकेचो डाव 48 ओव्हरींनी 216चेर सोंपलो. भारताच्या बॉलरांनी जबरदस्त प्रदर्शन केलें. मुखेलपणान राजेश्वरीन. तिणें तीन विकेटी घेतल्यो.

सिंधू, प्रणाय क्वॉर्टरफायनलींत

मलेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन: पी कश्यप, साई प्रणीत हारले

खबरां संस्था

क्वालालंपूर: दोन खेपेची ऑलिम्पीक पदक जैतिवंत भारताची स्टार खेळगडी पी व्ही सिंधू आनी एच एस प्रणय मलेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली.

सातवे सुवाते वयले सिंधून 32वे सुवाते वयले चीनाचे झांग यी मान हिका 28 मिनटां भितर 21-12 आनी 21-10 अशा गेमींनी हारयलो. आतां तिची मॅच चीनी तायपेचे ताई जू यिंग हिच्या आड जातली.

संवसारीक क्रमवारींत दुसरे सुवातेर आशिल्ले ताई जू यिंग हिचो सिंधू आडचो रॅकॉर्ड उत्कृश्ठ आसा. ताई जू यिंगान सिंधूक 16 खेपे हारयल्या जाल्यार सिंधूक फक्त पांच खेपे जैत जोडपाक शक्य जालां. फाटल्या सप्तकांत मलेशियांत जाल्ले सर्तींत सिंधूक तिच्या आड हार घेवची पडिल्ली.



मजगतीं, प्रणयान दादल्यांच्या एकोड्या गटाचे क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळयली. पूण, साई प्रणीत आनी पी कश्यप हांचे आव्हान सोंपलें. प्रणयान चीनी तायपेच्या वांग जू वेईक 21-19 आनी 21-16 अशा सेटांनी हारयलो. सेमी फायनलींत तो जपानाच्या केंटा सुनेयामा आड खेळटलो.

बी साई प्रणीताक चीनाच्या ली शी फेंग हाणें 21-14 आनी 21-17 अशा गेमींनी हारयलो. जाल्यार कश्यप इंडोनएशियाच्या ॲंथनी सिनिसुका गिनटिंगा कडल्यान 21-10 आनी 21-15 अशा फरकान हारलो.

श्रीलंकेच्या तीन क्रिकेटरांक कोरोना

खबरां संस्था

कोलंबो: सध्या ऑस्ट्रेलिया आनी श्रीलंका ह्या पंगडां मदीं टॅस्ट माळ चालू आसा. पूण, माळेंतली दुसरी टॅस्ट सुरू जावपाक एक दीस आदीं श्रीलंकेक एक व्हड धपको बसला. धनंजय डीसिल्वा, जेफरी वेंडरसे आनी असिथा फर्नांडो हांकां कोरोना जाला. श्रीलंका क्रिकेट मंडळान हे विशीं अधिकृत म्हायती दितना म्हणलें, बुधवारा जाल्ले रॅपीड ॲंटजीन टॅस्टींत तीन खेळगडे कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडले. श्रीलंका सध्या माळेंत 0-1 असो फाटीं आसा.

भाजी, फळां हांचें उत्पादन वाडोवन गोंय स्वावलंबी करपाचो करतले यत्न

फोंड्यां कृशी अधिकाऱ्यांक रवी नायक हांणी केलें मार्गदर्शन

बसकेंत कृशी अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन करतना कृशी मंत्री रवी नायक.

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: फोंड्यां काल (बिरेस्तारा) सकाळीं कृशी मंत्री रवी नायक हांणी गोंयच्या 12 म्हालांतल्या कृशी अधिकाऱ्यांची बसका घेवन विवीध विशयाचेर चर्चा केली. ह्या वेळार कृशी खात्याचे संचालक नेव्हील अल्फान्सो, संजिवनी साकर कारखान्याचे प्रशासक चिंतामणी पेरणी आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फुडारांत गोंयच्या कृशी मळाक चालना दिवपा खातीर भाजयो आनी फळांचे उत्पादन वाडोवन गोंय स्वावलंबी करपाचो यत्न करप असो निर्णय बसकेंत घेतलो.

गोंयांत विवीध प्रकारची उत्पादनां घेतात. तेच भशेन हळद, आलें, फुलां आनी हेर भाजयांची लागवड करपाचे प्रयोग येसस्वी जायत आसात. ताका लागून फुडारांत गोंयच्या लोकांक हेर राज्यांतल्या भाजयांचेर निंबून रावचे पडचें ना. कृशी क्षेत्राक घटाय दिवपा खातीर पडींग शेतां लागवडी खाला हाडपा खातीर, म्हालांतले दरेक कृशी अधिकारी शेतकारांक मेळून समस्यांचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले. पडींग आशिल्लीं शेतां परतून लागवडी खाला येत जाल्यार गोंयच्या उत्पादनांत आनीक वाड जातली अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.

गोंयांत मद आनी काळें भात लागवड करपा खातीर खूबशे शेतकार मुखार येतात. कामगारांचो उणाव आशिल्ल्यान शेतां खातीर मशीन उपलब्ध करून दितात. वाळपय आनी काणकोण म्हालांतले शेतकार कृशी खात्याच्या येवजण्यांचो लाव घेवन फाटल्या कांय वर्सां सावन सामुदायीक पद्धतीन शेतांची लागवड करतात. गोंयांत नाल्ल, सुपारी आनी काजीच्या पिकांनी वाड जाल्या. हेर पिकांच्या उत्पादनांत वाड करपा खातीर कृशी खात्याचे अधिकारी शेतकारांक प्रोत्साहीत करतले अशें मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. गोंयच्या 12 म्हालांतल्या शेतकारां कडेन चर्चा करून पडींग सुवातेंत अदीक लागवड करपी कृशी अधिकाऱ्यांक इनाम भेटयतले. हातूंत पयलें इनाम 75,000, दुसरें 50,000 आनी तिसरें 25,000 रुपयांचें आसतलें अशी घोशणा कृशी मंत्री रवी नायक हांणी केली.

वाळपयचो येरादारी आराखडो 13 जुलयाक थारतलो

वाळपय नगरपालिके कडल्यान बसकेचें आयोजन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

उसगांव: वाळपय नगरपालिका वाठारांतली येरादारी कोंयडेची समस्या दिसान दीस गंभीर जायत चल्ल्या. हाचेरउपाय म्हूण पालिकेन खूबशे फावटी येरादारी आराखडो तयार केल्लो. पूण ताची अंमलबजावणी आयज मेरेन जाल्ली ना. हाचेर हाचे आदीं खूबशे फावटी बसका जाल्ल्यो. कारवाय मात आडकून उरताली. आतां मात वाळपय पालिकेन येरादारी आराखडो जावपा खातीर पावलां उबारल्यांत. 13 जुलय दिसा सकाळीं 10.30 वरांचेर पालिका सभामंडपांत बसकेचें आयोजन केलां तशी नोटीस जारी केल्या.

हे बसकेंत निमाणो आराखडो तयार करतले. येरादारी येवजणेचो नियोजीत आराखडो तयार नाशिल्ल्यान दीसपट्टी येरादारीची कोंयडी सदचीच जाल्या. ते फाटभुंयेर बसका घेवन येरादारीची कोंयडी सुटपा खातीर विवीध निर्णय घेतले. बसके वरवीं आतां येरादारी आराखडो निमाणो करपाच्यो हालचाली गतीन करतले. ते खातीर कामाच्या संबंदीत लोकांक आपोवन आनी बसका घेवन येरादारी आराखड्याक निमाणी मान्यताय दितले. येरादारी आराखडो निश्चीत नाशिल्ल्यान चालकांचेर कारवाय करपाक अडचण येता. ताका लागून वाळपयची येरादारी कोंयडी सुटपाची आसत जाल्यार येरादारी आराखडो निश्चीत करून ते प्रमाण कारवाय जावपाची गरज आसा. येरादारी पुलिसांनी येरादारी वेवस्थेंत सुदारणा करपा खातीर पावलां उबारल्यांत. शारांत, मुखेल बाजारपेठेंत येरादारी पुलीस तैनात करतात. मुखेल बाजारांत खंयचेय वाहन पार्क करचे नात हे खातीर पिल्लूक वाजोवन चालकांक सुचोवणी करीत आसतात. पूण वाडट्या वाहनांचे गर्देंत वेवस्थापन कशें करचें हो प्रस्न गंभीर जायत चल्ला.

पयलीं वाहनांची संख्या उणी आशिल्ली. शारांतले रस्ते, भितरले रस्ते आयज आसात तशेंच त्यावेळा लेगीत आशिल्ले. दरेकजण सप्तकी बाजाराक मंगळारा चारचाकी वाहन घेवन वाळपय येतात. तेच प्रमाण येरादारीचो ताण सुमारा भायर वाडला. ह्या वाडट्या वाहनांचे संख्येक लागून येरादारी वेवस्थेचे नियोजन करप कठीण जायत चल्लां. भितरले रस्ते अरुंद, तातूंत खंयचीय परब आसता तेन्ना बाजार भरता त्या वेळार रस्त्याच्या दोनूय वटांनी वाहनां पार्क करतात.

शारांत रस्त्याच्या दोनूय वटांनी पार्क केल्लीं वाहनां.

फाटल्या खूबशा वर्सां सावन वाळपयची येरादारी वेवस्था आसा. पूण तातूंत सुदारणा करप कठीण. पालिकेन खूबशे फावटी यत्न करून लेगीत नियोजन करप कठीण जाल्ल्यान ताचे पडसाद मंगळारच्या बाजारा दिसा पळोवंक मेळटात.

वाळपय शारांत वाळपय पालिकेन फुडारकार घेवन दुचाकी, चारचाकी वाहनां खातीर पार्किंगेची बरी सोय केल्या. पूण आयज लेगीत येरादारी कोंयडेची समस्या कायमचीच जाल्या. ही समस्या केन्ना सुटावी जातली हाची लोक वाट पळयतात.

Novelty CINEMA
New Release
8 July 2022
The Atrium Mall,
Dada Vaidya Chowk. Next to BSNL Exchange. Ponda - Goa
Thor Love & Thunder (2D Hindi) : 10:00am & 5:30pm
Thor Love & Thunder (3D English) : 12:30pm, 3:00, 8:00 & 10:15pm
Khuda Haafiz Chapter II (A) : 11:00am, 1:45pm, 4:30, 7:15 & 10:00pm
Programming & Pricing Are Subject to Change Without Prior Notice
FOR MORE UPDATES ☎ 0832-2312118 / +91 95031 75052

KHUDA HAAFIZ
8th JULY 2022
THOR LOVE AND THUNDER

लोकभारीत लोकांचो आवाज

भांगरभूंय

To get the **Free PDF** copy of **भांगरभूंय** on whatsapp daily

Click here and join our official Whatapp Group.

log on to Bhaangarbhuin.com @Bhaangarbhuin

Facebook.com/Bhaangarbhuin